

SLUŽBENI GLASNIK BOSNE I HERCEGOVINE



Godina VII - Broj 5

Petak, 7. marta 2003. godine
S A R A J E V O

ISSN 1512-7486
Bosanski jezik

VISOKI PREDSTAVNIK ZA BOSNU I HERCEGOVINU

40

Koristeći se ovlaštenjima koja su Visokom predstavniku data u članu V Aneksu 10. (Sporazum o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je Visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji u pogledu tumačenja gore navedenog Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora; i posebno uvezši u obzir član II 1. (d) istog Sporazuma prema kojem Visoki predstavnik "pomaže, kada ocijeni da je to neophodno, u rješavanju svih problema koji se pojave u vezi sa implementacijom civilnog dijela Mirovnog ugovora";

Pozivajući se na stav XI.2 Zaključaka Konferencije za implementaciju mira održane u Bonu 9. i 10. decembra 1997. godine, u kojem je Vijeće za implementaciju mira pozdravilo namjeru Visokog predstavnika da iskoristi svoj konačni autoritet u zemlji u vezi sa tumačenjem Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora, kako bi pomogao u iznalaženju rješenja za probleme u skladu sa gore navedenim "donošenjem obavezujućih odluka, kada ocijeni da je to neophodno", o određenim pitanjima, uključujući i (prema tački (c) stava XI.2) "mjere kojima se obezbjeđuje implementacija Mirovnog sporazuma na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i njenih entiteta";

Vodeći računa o članu 40. Zakona o ličnoj karti državljanina Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 32/01 i 16/02) kojim se zahtijeva, *između ostalog*, donošenje pravilnika o cijeni lične karte;

Imajući u vidu potrebu da se osigura efikasna implementacija Sistema zaštite identifikacijskih podataka građana;

Vodeći računa o činjenici da je za tu efikasnu implementaciju potreban adekvatan i stabilan izvor finansiranja;

Uvezši u obzir navedena pitanja u cjelini, Visoki predstavnik donosi slijedeću

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O CIJENI OBRAZACA LIČNIH DOKUMENATA ("SLUŽBENI GLASNIK BiH", BROJ 39/02) KAKO JE UTVRĐENO U DALJEM TEKSTU

Ova odluka, kao i izmjene i dopune u prilogu, stupa na snagu odmah i odmah se objavljuje u "Službenom glasniku BiH".

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O CIJENI OBRAZACA LIČNIH DOKUMENATA

Član 1.

Član 2. alineja 1. *Pravilnika o cijeni obrazaca ličnih dokumenata* koja se odnosi na cijenu lične karte mijenja se i glasi:

"-	lična karta	10,00 KM
-	troškovi servisiranja lične karte	2,50 KM
-	troškovi izrade formulara	1,00 KM".

Član 2.

Da bi se izbjegla eventualna nejasnoća, cijene utvrđene u članu 1. ovih izmjena i dopuna treba u svaku svrhu smatrati cijenama koje se primjenjuju od uključno prvog dana izdavanja lične karte.

Broj 104/03
22. februara 2003. godine
Sarajevo

Visoki predstavnik
Paddy Ashdown, s. r.

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE

41

Na osnovu člana IV. 4. c) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na sjednici Predstavničkog doma, održanoj 11. decembra 2002. godine i na sjednici Doma naroda, održanoj 25. februara 2003. godine, usvojila je

ZAKON

O IZVRŠENJU BUDŽETA INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNIH OBAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2003. GODINU

1. OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se način izvršavanja Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2003. godinu (u daljem tekstu: Budžet) i to:

- status budžetskih korisnika;
- prihodi Budžeta;
- rashodi Budžeta;
- rezerve budžeta;
- održanje Budžetske ravnoteže;
- procedure u stvaranju obaveza;
- procedure u povlačenju i korištenju sredstava;
- upravljanje novčanim tokovima i prioriteti u finansiranju;
- servisiranje vanjskog duga;
- računovodstvena evidentiranja;
- izvještavanje;
- interni nadzor i kontrola.

Član 2.

Osnov za primjenu ovog zakona je Budžet.

Na sve procedure i postupke izvršenja institucija BiH, osim odredbi ovog zakona, primjenjuju se sljedeći zakoni i propisi:

- Zakon o trezoru institucija Bosne i Hercegovine;
- Zakon o vanjskom dugu Bosne i Hercegovine;
- Zakon o administrativnim taksama;
- Zakon o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine;
- Zakon o upravi;
- Akti Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Ministarstva za trezor institucija BiH;
- Akti i procedure budžetskih korisnika.

2. STATUS BUDŽETSKOG KORISNIKA

Član 3.

Pravo na status budžetskog korisnika stiče se na osnovu zakona ili odgovarajućeg akta Parlamentarne skupštine BiH, Predsjedništva BiH i Vijeća ministara BiH. Status budžetskog korisnika stiču pravna lica upisom u Registr budžetskih korisnika koji je ustanovljen na osnovu Odluke o ustpostavljanju Registra korisnika Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 25/01).

Svi budžetski korisnici dužni su u roku od 30 dana od dana sticanja statusa pravnog lica provesti postupak registriranja u knjige registra budžetskih korisnika.

Član 4.

Finansiranje komisija, agencija ili drugih organa koji su ustanovljeni posebnim odlukama Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Predsjedništva BiH ili Vijeća ministara BiH, a koji nemaju status budžetskog korisnika, vrši se preko budžetskog korisnika u čijem se sastavu nalaze.

Za finansiranje organa iz prethodnog stava mogu se otvarati posebni podračuni, koji predstavljaju sastavni dio sistema Jedinstvenog računa trezora.

Transakcije na posebnim podračunima moraju se evidentirati u Glavnu knjigu trezora po instrukcijama i uputstvima Ministarstva za trezor institucija BiH.

Član 5.

Finansiranje institucija, koje u toku 2003. godine steknu status budžetskih korisnika, vršit će se iz budžetskih rezervi ili iz dodatnih namjenskih prihoda, a na osnovu posebnih odluka Vijeća ministara BiH.

Finansiranje institucija, koje nisu stekle status budžetskog korisnika, a čije postojanje proizilazi iz kontinuiteta po Općem okvirnom sporazumu za mir u Bosni i Hercegovini, vršit će se iz rezervi Budžeta na osnovu posebnih odluka Vijeća ministara BiH.

3. PRIHODI BUDŽETA INSTITUCIJA BiH

Član 6.

Prihodi Budžeta su:

- prihodi iz budžeta entiteta;
- prihodi od Brčko Distrikta BiH;
- neporezni prihodi;
- tekuće potpore u novčanom obliku;
- potpore u nenovčanom obliku;
- vanredni prihodi;
- prihodi od imovine;
- preneseni prihodi iz ranijih godina.

Član 7.

Prihodi iz budžeta entiteta namijenjeni za funkcioniranje institucija BiH ostvaruju se u skladu s obimom utvrđenim u budžetima entiteta i dinamikom koju uskladjuje Ministarstvo za trezor institucija BiH s nadležnim entitetskim ministarstvima, a prema uslovima utvrđenim u Aneksu uz Memorandum o ekonomskim i finansijskim politikama za 2003. godinu.

Prihodi iz budžeta entiteta namijenjeni za servisiranje vanjskog duga osiguravaju se u skladu s odredbama Zakona o vanjskom dugu i Projekcijama iz Budžeta za 2003. godinu, prema dinamici koju uskladjuje Ministarstvo za trezor institucija BiH s nadležnim entitetskim ministarstvima, a prema uslovima utvrđenom u Aneksu uz Memorandum o ekonomskim i finansijskim politikama za 2003. godinu.

Član 8.

Neporezni prihodi, u skladu sa zakonom i drugim propisima, su:

- prihodi od administrativnih taksi;
- prihodi od posebnih naknada;
- prihodi po osnovu izdavanja ličnih dokumenata (Sistem zaštite ličnih podataka građana - CIPS);
- prihodi od obavljanja sopstvenih djelatnosti pojedinih budžetskih korisnika.

Svi neporezni prihodi evidentiraju se u Glavnoj knjizi trezora prema instrukcijama i uputstvima Ministarstva za trezor.

Član 9.

Tekuće potpore u novčanom obliku obuhvataju donacije i grantove međunarodne zajednice.

Svi budžetski korisnici dužni su o odobrenim potporama obavijestiti Ministarstvo za trezor.

Transferi sredstava po osnovu odobrenih donacija uplaćuju se na Jedinstveni račun trezora ili poseban namjenski račun uz saglasnost Ministarstva za trezor, a evidentiraju se u Glavnoj knjizi trezora.

Član 10.

Potpore u nenovčanom obliku su nematerijalna sredstva, oprema i potrošni materijal za obavljanje djelatnosti budžetskog korisnika.

Potpore u nenovčanom obliku evidentiraju budžetski korisnici preko Informacionog sistema finansijskog upravljanja Glavnu knjigu trezora.

Član 11.

Pored vanrednih prihoda utvrđenih Budžetom, smarat će se vanrednim i svim prihodi koji se ostvare izvan strukture utvrđene Budžetom za 2003. godinu.

4. RASHODI BUDŽETA INSTITUCIJA BiH

Član 12.

Rashodi Budžeta koji se odnose na funkcioniranje institucija BiH su:

- tekući izdaci;
- tekući grantovi neprofitnim organizacijama i pojedincima;
- kapitalni izdaci;
- transferi za posebne programe i namjene;
- rezerve Budžeta.

Član 13.

U tekuće izdatke uvrštavaju se svi izdaci koji su vezani za tekuće funkcioniranje institucija BiH, a čija je klasifikaciona struktura utvrđena Budžetom.

Član 14.

Rashodi za tekuće grantove neprofitnim organizacijama mogu se dodijeliti iz rezervi Budžeta prema proceduri utvrđenoj Odlukom o osnovnim kriterijima za dodjeljivanje grant podrške neprofitnim organizacijama.

Član 15.

Ulaganja u kapitalne izdatke vrše se u skladu s Budžetom.

Za realizaciju programa kapitalnih ulaganja korisnici budžetskih sredstava mogu se kreditno zaduživati uz saglasnost Vijeća ministara BiH.

Zaduženja po ovom osnovu moraju biti usaglašena sa uslovima navedenim u Pismu namjere s Dopunskim memorandumom o ekonomskim i finansijskim politikama, koje je potpisano za 2003. godinu između Međunarodnog monetarnog fonda, BiH, Federacije BiH i Republike Srbije.

U zavisnosti od izvora kreditnog zaduženja primijenit će se procedure predvidene za javno zaduživanje ili procedure predvidene Zakonom o vanjskom dugu Bosne i Hercegovine.

Član 16.

Transferi za posebne programe i namjene utvrđeni su Budžetom za 2003. godinu.

Transferi za programe posebnih namjena mogu se realizirati preko podračuna Jedinstvenog računa trezora otvorenih za realizaciju konkretnih programa, a uz prethodnu saglasnost Ministarstva za trezor.

Sve transakcije s podračuna budžetski korisnici evidentiraju kroz Glavnu knjigu trezora prema instrukcijama i uputstvima Ministarstva za trezor.

Obim ulaganja u realizaciju programa CIPS uslovljen je visinom ostvarenih prihoda po osnovu izdavanja ličnih dokumenata.

U rashode Budžeta uključuju se i izdaci vezani za realizaciju kapitalnih izdataka i posebnih programa za koje se osiguravaju dodatni izvori prihoda izvan obima prihoda utvrđenih Budžetom za 2003. godinu.

5. REZERVE BUDŽETA

Član 17.

U okviru Budžeta planirane su rezerve u iznosu od 3.589.922 KM.

Od toga:

- | | |
|---|---------------|
| - tekuća rezerva | 1.289.922 KM |
| - rezerviranja za kapitalna ulaganja i obaveze iz ranijih perioda | 2.300.000 KM. |

Rezerve Budžeta korigirat će se po usvajanju završnog računa Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2002. godinu na sljedeći način:

- u slučaju da ostvareni višak prihoda nad rashodima za institucije BiH bude manji od iznosa 6.090.665 KM koji je planiran u Budžetu za 2003. godinu, rezerve će se umanjiti za iznos razlike;
- u slučaju da ostvareni višak prihoda nad rashodima za institucije BiH bude veći od iznosa 6.090.665 KM, rezerve će se uvećati za iznos razlike.

Član 18.

Sredstva budžetske rezerve mogu se koristiti za:

- finansiranje vanrednih rashoda i programa koji nisu obuhvaćeni Budžetom institucija BiH;
- finansiranje troškova međunarodnih sporova i arbitraža;
- finansiranje razvoja novih institucija BiH koje se osnuju u toku 2003. godine;
- grantove neprofitnim organizacijama i pojedincima po posebnim odlukama Vijeća ministara BiH;
- uravnoteženje obima i strukture rashoda budžetskih korisnika iznad planiranih okvira;
- finansiranje kapitalnih izdataka budžetskih korisnika do iznosa utvrđenog u Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2003. godinu;
- finansiranje ranijih obaveza koje nisu evidentirane u Budžetu institucija BiH za 2003. godinu.

Transferi sredstava iz budžetskih rezervi mogu se realizirati samo na osnovu posebnih odluka Vijeća ministara BiH.

Ovlašćuje se Vijeće ministara BiH da može iz sredstava rezervi odobriti transfere neprofitnim organizacijama do iznosa 300.000 KM godišnje.

Inicijative za donošenje odluke iz stava 1. ovog člana mogu pokretati:

- Predsjedništvo BiH;
- nadležni organ Parlamentarne skupštine BiH (kolegij ili komisije);
- predsedavajući Vijeća ministara BiH;
- ministarstvo u Vijeću ministara BiH.

6. ODRŽANJE BUDŽETSKE RAVNOTEŽE

Član 19.

U cilju održanja budžetske ravnoteže, svi budžetski korisnici obavezni su Ministarstvu za trezor dostaviti godišnji plan dinamike rashoda iskazanih mjesечно najkasnije 15 dana nakon objave Budžeta u "Službenom glasniku BiH".

Na osnovu planova iz prethodnog stava ovog člana, Ministarstvo za trezor sačinjava dinamički plan prihoda i rashoda za izvršenje Budžeta institucija BiH.

Izvršenje Budžeta institucija BiH u dijelu rashoda operativno se uskladjuje s dinamikom ostvarenja prihoda predviđenih Budžetom.

Realizaciju posebnih programi, čija je realizacija uslovljena ostvarenim obimom namjenskih prihoda, usaglašava Ministar-

stvo za trezor s budžetskim korisnikom preko koga se realizira konkretan program.

Član 20.

Na inicijativu budžetskog korisnika, a na osnovu prethodnog mišljenja Ministarstva za trezor, Vijeće ministara BiH može donijeti odluku o restrukturiranju rashoda u dijelu tekućih izdataka.

Vijeće ministara BiH ne može odobriti restrukturiranje tekućih izdataka koje bi rezultiralo povećanjem plaća iznad osnova koji utvrđuje Vijeće ministara BiH.

7. PROCEDURE U STVARANJU I EVIDENTIRANJU OBAVEZA

Član 21.

Svi budžetski korisnici obavezni su utvrditi interne procedure stvaranja obaveza koje se finansiraju iz Budžeta institucija BiH.

Akt kojim se utvrđuju interne procedure i stvaranje obaveza dostavlja se Ministarstvu za trezor i Uredu za reviziju finansijskog poslovanja institucija BiH najkasnije 15 dana nakon usvajanja ovog zakona.

Aktom iz prethodnog stava posebno se definiraju postupci, procedure i odgovorna lica za prijavu i unos obaveza budžetskog korisnika preko Informacionog sistema finansijskog upravljanja u Glavnu knjigu trezora.

Rukovodilac budžetskog korisnika odgovoran je za donošenje akta i kontrolu izvršenja postupaka i procedura stvaranja i evidentiranja obaveza po osnovu rashoda budžetskog korisnika.

Član 22.

Vijeće ministara BiH utvrdit će procedure u postupku nabavke robe, usluga i ustupanja radova za potrebe institucija BiH u 2003. godini najkasnije do kraja fiskalne 2003. godine.

8. PROCEDURE KORIŠTENJA SREDSTAVA

Član 23.

Izmirenje evidentiranih obaveza budžetskih korisnika vrši se preko sistema Jedinstvenog računa trezora.

Evidentiraju se obaveze za rashode budžetskih korisnika prema sljedećoj klasifikaciji:

- plaće i naknade plaća;
- materijalni izdaci specificirane po analitičkim kontima;
- kapitalni izdaci;
- programi posebnih namjena;
- odobreni transferi iz sredstava budžetske rezerve.

Osnovi za evidentiranje obaveza za rashode po osnovu plaća i naknade plaća su:

- Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka;
- odluka o načinu obračuna plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenih u Vijeću ministara, ministarstvima i drugim organima Vijeće ministara Bosne i Hercegovine;
- obračunska lista plaća i naknada plaća ovjerena od odgovornog lica budžetskog korisnika.

Osnove za evidentiranje obaveza za rashode po osnovu materijalnih izdataka su:

- račun za nabavku sredstava, robe i usluga,
- ugovori,
- ostali finansijski dokumenti.

Osnov za ispostavljanje Zahtjeva za prijenos sredstava za kapitalne izdatke je dokumentacija o provedenoj proceduri nabavke.

Prijenos sredstava za funkcioniranje DKP mreže vrši se na osnovu Zahtjeva za akontativni prijenos sredstava, koji podnosi Ministarstvo vanjskih poslova BiH, uz obavezu naknadnog dokumentiranja prijenosa sredstava Ministarstvu za trezor najkasnije mjesec dana nakon isteka mjeseca za koji je transfer izvršen.

Član 24.

Za isplatu plaća i naknada, akontacija i troškova po službenim putovanjima i ostalih materijalnih troškova Ministarstvo za trezor osigurava gotovinu.

Podizanje gotovine vrši se na osnovu dostavljanog sedmičnog plana potrebne gotovine i posebnog zahtjeva sa specifikacijom planiranih isplata.

Svi budžetski korisnici dužni su donijeti interni akt kojim određuju visinu blagajničkog maksimuma i odgovornost za materijalno i fizičko osiguranje gotovine.

Rok za donošenje i dostavu Ministarstvu za trezor akta iz prethodnog stava je 15 dana nakon usvajanja ovog zakona.

Ministarstvo za trezor cijeni visinu predloženog blagajničkog maksimuma zavisno od obima i specifičnosti djelatnosti koju obavljaju budžetski korisnici i daje konačnu saglasnost na dostavljeni akt.

9. UPRAVLJANJE NOVČANIM TOKOVIMA I PRIORITETI U FINANSIRANJU

Član 25.

U cilju održavanja finansijske ravnoteže i likvidnosti Budžeta, sva sredstava zatećena u sistemu Jedinstvenog računa trezora mogu se preusmjeravati za finansiranje prioritetnih obaveza.

Ministarstvo za trezor ima ovlaštenja za preusmjeravanje sredstava u okviru Jedinstvenog računa trezora u cilju izvršenja prioritetnih obaveza.

Član 26.

U finansiranju rashoda budžetskih korisnika utvrđuju se sljedeći prioriteti:

- nesporne obaveze za robu i usluge evidentirane u Informacionom sistemu finansijskog upravljanja;
- plaće i naknade plaća, a po redoslijedu utvrđenom posebnom odlukom Vijeća ministara BiH;
- programi posebnih namjena;
- kapitalni izdaci.

Član 27.

U cilju održavanja likvidnosti budžeta institucija BiH ovlašćuje se Vijeće ministara BiH da, na prijedlog Ministarstva za trezor, može donijeti odluke o kratkoročnim pozajmicama iz budžeta entiteta ili bankarskih izvora u skladu s mogućnostima njihove otplate u toku fiskalne 2003. godine.

Zaduženja po ovom osnovu moraju biti usaglašena sa uslovima navedenim u Pismu namjere s Dopunskim memorandumom o ekonomskim i finansijskim politikama, potpisanim za 2003. godinu između Međunarodnog monetarnog fonda, BiH, Federacije BiH i Republike Srpske.

10. SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA

Član 28.

Obaveze za servisiranje vanjskog duga utvrđene su u Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2003. godinu u iznosu 324.374.540 KM.

Prihodi za servisiranje vanjskog duga utvrđeni su u sljedećim odnosima i iznosima:

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| - prihodi od Federacije BiH | 204.299.999 KM |
| - prihodi od Republike Srpske | 120.074.541 KM. |

Član 29.

Shodno odredbama Zakona o vanjskom dugu Bosne i Hercegovine, entiteti su obavezni izvršiti transfer sredstava za servisiranje vanjskog duga u rokovima definiranim Aneksem uz Memorandum o ekonomskim i finansijskim politikama koji je potpisana za 2003. godinu između Međunarodnog monetarnog fonda, BiH, Federacije BiH i Republike Srpske.

Član 30.

Vijeće ministara BiH može pokrenuti postupak zaduživanja države BiH koja su u funkciji finansiranja posebnih programa utvrđenih u Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2003. godinu.

Inicijativa po ovom osnovu mora biti usaglašena sa uslovima navedenim u Pismu namjere s Dopunskim memorandumom o ekonomskim i finansijskim politikama, koji je potpisana za 2003. godinu između Međunarodnog monetarnog fonda, BiH, Federacije BiH i Republike Srpske.

11. RAČUNOVODSTVENA EVIDENTIRANJA

Član 31.

Do donošenja odgovarajuće regulative za jednoobrazno računovodstvo institucija BiH svi računovodstveni obračuni, evidencije i knjiženja vršit će se u skladu s privremenim aktima koje donosi Ministarstvo za trezor u roku od 30 dana od dana donošenja ovog zakona.

12. IZVJEŠTAVANJE

Član 32.

U cilju ažurnog praćenja budžetskih tokova svi budžetski korisnici obavezni su sačinjavati redovne tromjesečne izvještaje i dostaviti ih Ministarstvu za trezor u roku od 20 dana po isteku tromjesečnog perioda.

Svi budžetski korisnici dužni su dostaviti godišnji obračun i izvještaj o izvršenju njihovog budžeta najkasnije do 31. januara 2004. godine.

Član 33.

Na osnovu izvještaja iz stava 1. člana 31., Ministarstvo za trezor sačinjavat će konsolidirane tromjesečne izvještaje o izvršenju Budžeta institucija BiH i dostavljati ih Vijeću ministara BiH, Predsjedništvu BiH i Uredu za reviziju finansijskog poslovanja institucija BiH.

Član 34.

Ministarstvo za trezor će, na osnovu obračuna i izvještaja iz stava 2. člana 31., izraditi i dostaviti Predsjedništvu BiH najkasnije do 15. marta 2004. godine konsolidirani izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2003. godinu, a u svrhu izvještavanja Parlamentarne skupštine BiH.

13. INTERNI NADZOR I KONTROLA

Član 35.

Svi budžetski korisnici dužni su u roku od 30 dana od dana donošenja ovog zakona, posebnim aktom Kolegija ministarstva ili drugog nadležnog organa, donijeti pravilnik o internoj reviziji i kontroli.

Član 36.

Ministarstvo za trezor propisat će i provoditi sistem interne revizije i kontrole izvršenja Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH.

Član 37.

Ministarstvo za trezor ima pravo uvida u svu dokumentaciju koja je osnov za izmirenje obaveza budžetskih korisnika preko Jedinstvenog računa trezora.

Član 38.

Ministarstvo za trezor ima pravo i obavezu odbiti sve zahtjeve za prijenos sredstava koji nisu u skladu s obimom, strukturom i dinamikom odobrenih budžetskih rashoda i koji nisu zasnovani na odgovorajućim odlukama i procedurama utvrđenim ovim zakonom i o tome bez odgađanja obavijestiti budžetskog korisnika.

14. KAZNENE ODREDBE

Član 39.

Novčanom kaznom od 500 KM do 1.000 KM kaznit će se za prekršaj rukovodilac, odnosno odgovorno lice korisnika Budžeta za kršenje odredbi ovog zakona, a po postupku koji pokreće Ministarstvo za trezor, u slučajevima:

1. ako sredstva Budžeta ne koristi za namjene koje su utvrđene Budžetom i ovim zakonom i ako dopusti stvaranje obaveza za rashode iznad visine utvrđene u Budžetu (čl. 21. i 23.);
2. ako ne donese godišnji plan dinamike rashoda iskazanih mjesečno (član 19.);
3. ako ne utvrdi interne procedure stvaranje obaveza u utvrđenim rokovima (član 21.);
4. ako ne donese akt o blagajničkom poslovanju i ako ne poštuje utvrđenu visinu blagajničkog maksimuma (član 24.);
5. ako ne poštuje propisane procedure nabavki robe i usluga (član 22.);
6. ako o odobrenim donacijama ne obavijesti Ministarstvo za trezor (član 9.);
7. ako blagovremeno ne dostavlja tromjesečne izvještaje Ministarstvu za trezor (član 32.);
8. ako ne podnese na uvid dokumentaciju prema zahtjevu Ministarstva za trezor (član 37.).

15. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 40.

Ukoliko se do kraja 2003. godine ne usvoji Budžet institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH i Zakon o izvršenju Budžeta i međunarodnih obaveza BiH za 2004. godinu, na izvršenje Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH po osnovu privremene odluke o finansiranju u 2004. godini primjenjivat će se odgovarajuće odredbe ovog zakona.

Član 41.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku BiH", a važi za fiskalnu 2003. godinu.

Zakon će se objaviti i u glasilima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

PS BiH broj 5/03
25. februara 2003. godine
Sarajevo

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Šefik Džaferović, s. r.	Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Velimir Jukić, s. r.
---	--

Na osnovu člana IV. stava 4. tač. b) i c) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma, održanoj 11. decembra 2002. godine i sjednici Doma naroda, održanoj 25. februara 2003. godine, usvojila je

B U D Ž E T
INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNIH OBAVEZA
BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2003. GODINU

Član 1.

Budžet institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2003. godinu sastoji se od:

I - DIO: BILANSI PRIHODA I RASHODA

- Bilans prihoda po strukturi izvora;
- Bilans rashoda po ekonomskim kategorijama;
- Bilans uravnoteženosti prihoda i rashoda.

II - DIO: RASPOREĐIVANJA

- Raspored prihoda Budžeta po budžetskim korisnicima;
- Pregledi namjenske strukture rashoda budžetskih korisnika;
- Direktni transferi i rezerviranja.

III - DIO: NAMJENSKE STRUKTURE

- Kapitalna ulaganja;
- Programi posebne namjene.

IV - DIO: SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA

V - DIO: ZAVRŠNE ODREDBE

I - DIO: BILANSI PRIHODA I RASHODA**Član 2.**

Bilansi prihoda i rashoda za 2003. godinu utvrđuju se kako slijedi:

2.1. BILANS PRIHODA PO IZVORIMA I NAMJENAMA

Red. broj	IZVORI PRIHODA	EKON. KOD (KONTO)	BUDŽET ZA 2002.god.	Povećanje/ Smanjenje +/-	PROCJENA 2003.god. (4=2+3)	INDEKS 2003 / 2002 (6/2X100)
	1		2	3	4	5
A PRIHODI ZA FUNKCIONIRANJE INSTITUCIJA BIH						
I. Preneseni prihodi iz 2002. godine	710000	0	6.090.665	6.090.665		
II. Neporezni prihodi (vlastiti prihodi)	720000	34.700.000	5.000.000	39.700.000	114	
1.Prihodi od taksi i naknada	722001	22.000.000	3.000.000	25.000.000	114	
1.1 Prihodi od taksi i naknada(redovni)		22.000.000	3.000.000	25.000.000	114	
2.Prihodi od sopstvene djelatnosti	722005	1.900.000	1.300.000	3.200.000	168	
2.1. Prihodi Instituta za standarde		1.830.000	670.000	2.500.000	137	
2.2. Prihodi Instituta za akreditiranje		70.000	30.000	100.000	143	
2.3.Prihodi Službe za zaj.post.inst.BiH		0	600.000	600.000		
3.Prihodi od posebnih naknada i taksi	722006	10.800.000	700.000	11.500.000	106	
3.1. Prihodi Regulatorne agencije za komunik.		10.200.000	1.300.000	11.500.000	113	
3.2. Prihodi Odjela za civilnu avijaciju		600.000	-600.000	0		
III. Tekuće potpore u novčanom obliku	731111	36.200.000	-6.163.700	30.036.300	83	
1.Donacije za podršku DGS-Ambasada V.Britanije		0	160.000	160.000		
2.Donacija UNHCR za Minist.zaj.ljudska prava i iz.		2.800.000	-750.000	2.050.000	73	
4. Podrška Državnoj graničnoj službi-Vlada Holandije		8.500.000	-8.500.000	0		
5.EU- Podrška posebnim programima-DGS sjedište		11.500.000	-8.300.000	3.200.000	28	
6.EU- Makrofinansijska pomoć		4.900.000	14.658.300	19.558.300	399	
7.Podrška Budžetu BAC-Svjetska banka		8.500.000	-8.500.000	0		
8. Donacija Austrije za uplatu uloga u EBRD		0	0			
9. Donacija EU i Španije za Sud BiH i Tužilaštvo BiH		0	5.000.000	5.000.000		
10. Donacije za Ustavni sud BiH		0	68.000	68.000		
IV. Prihodi od bužeta entiteta	780000	77.300.000	9.700.000	87.000.000	113	
1.Federacija BiH(2/3)	780001	51.533.333	6.466.667	58.000.000	113	
2.Republika Srpska(1/3)	780002	25.766.667	3.233.333	29.000.000	113	
V. Transfer od Brčko Distrikta BiH		0	3.900.000	3.900.000		
VI. Vanredni prihodi		700.000	272.000	972.000	139	
1.Prihodi od ratne štete iz rata Irak-Kuvajt		700.000	-700.000	0		
2. Vanredni prihodi-potpore za ambasade BiH		0	450.000	450.000		
3.Zakupnine ambasade i objekat Konak		0	450.000	450.000		
4.Finansiranje MAC struktura BiH (RS i FBIH)		0	0			
5. Prihodi po osnovu usluga označavanja životinja		0	0			
6. Program podrške UNDP		0	72.000	72.000		
VII. Prihodi od sukcesije po namjenama		19.646.916	-18.216.916	1.430.000	7	
1.Izmirenje ranijih obaveza BiH na ime kontr.		8.200.000	-8.200.000	0		
2.Izmirenje starih obaveza iz Budžeta inst.BiH		1.146.916	-1.146.916	0		
3.Jednokratni projekti na novou inst. BiH		500.000	-500.000	0		
4.Za realizaciju programa sukcesije		700.000	-200.000	500.000	71	
5.Ulog IBRD		1.500.000	-1.500.000	0	0	
6.Ulog BiH u Evropskoj banci za obnovu i razvoj		7.600.000	-6.670.000	930.000	12	
VIII. Namjenski prihodi za izbore i specijalne programe		12.190.445	-11.423.445	767.000	6	
1.Donacije i transferi iz entiteta za održ.izbora 2002.		10.190.445	-10.190.445	0		
2.Donacije za Projekat PRSP(borba protiv siromaštva)		2.000.000	-1.233.000	767.000	38	
UKUPNO NOVČANI PRIHODI (I-VII)		180.737.361	-10.841.396	169.895.965	94	
IX. Tekuće potpore u nenovčanom obliku	511111	4.750.000	-4.750.000	0		
UKUPNO A (I-IX)		185.487.361	-15.591.396	169.895.965	92	
X. PRIHODI CIPS-a		15.000.000	20.600.000	35.600.000		
SVEGA PRIHODI ZA INSTITUCIJE BiH		200.487.361	5.008.604	205.495.965	102	
B PRIHODI ZA SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA BiH						
I. Prihodi od Federacije BiH		181.908.330	22.391.669	204.299.999	112	
II. Prihodi od Republike Srpske		110.478.960	9.595.581	120.074.541	109	
UKUPNO B (I + II)		292.387.290	31.987.250	324.374.540	111	
SVEGA PRIHODI (A + B)		492.874.651	36.995.854	529.870.505	108	

2.2. ZBIRNI BILANS RASHODA PO EKONOMSKIM KATEGORIJAMA

Redni broj	Vrsta rashoda	Ekonomski kod	Budžet za 2002. god.	Povećanje / Smanjenje (+,-)	Budžet za 2003.god. (5/3 x 100)	Indeks
	1	2	3	4	5 = 3 + 4	6
I. Tekući izdaci			127.594.491	21.743.296	149.337.787	117
1 Plaće zaposlenih		611100	68.179.748	13.583.316	81.763.064	120
2 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih poslanika		611200	27.392.926	185.085	27.578.011	101
3 Putni troškovi		613100	4.188.530	231.836	4.420.366	106
4 Izdaci za energiju		613200	2.034.303	184.969	2.219.272	109
5 Izdaci za komunalne usluge		613300	6.048.538	272.701	6.321.239	105
6 Nabavka materijala		613400	2.945.040	1.542.666	4.487.706	152
7 Izdaci za usluge prijevoza i goriva		613500	1.862.327	693.473	2.555.800	137
8 Unajmljivanje imovine i opreme		613600	5.707.897	3.381.659	9.089.556	159
9 Izdaci za tekuće održavanje		613700	2.446.469	762.852	3.209.321	131
10 Izdaci za osiguranje		613800	825.452	67.695	893.147	108
11 Ugovorene usluge		613900	5.963.261	837.042	6.800.303	114
II. Tekući grantovi		6141 -6143	3.410.000	-910.000	2.500.000	73
III. Kapitalni izdaci			8.831.806	-571.806	8.260.000	94
1 Nabavka građevina		821200	50.000	8.150.000	8.200.000	16.400
2 Nabavka opreme		821300	8.606.806	-8.565.906	40.900	0
3 Nabavka ostalih stalnih sredstava		821400	175.000	-155.900	19.100	11
IV. Programi posebne namjene			20.304.100	-11.819.574	8.484.526	42
UKUPNO BUDŽETSKI KORISNICI			160.140.397	8.441.916	168.582.313	105
V. Programi posebne namjene-dirketni transferi sa JRT			20.602.483	-17.278.753	3.323.730	16
VI. Rezerviranja			4.744.481	-1.154.559	3.589.922	76
VII. Projekat CIPS			15.000.000	15.000.000	30.000.000	200
A UKUPNO ZA ADMINISTRATIVNE FUNKCIJE			200.487.361	5.008.604	205.495.965	102
B RASHODI ZA SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA			292.387.290	31.987.250	324.374.540	111
UKUPNO RASHODI (A + B)			492.874.651	36.995.854	529.870.505	108

2.3. RAVNOTEŽA BUDŽETSKIH BILANSA

Redni broj	BILANSNE KATEGORIJE	Ekon. kod	BUDŽET 2002. god.	Povećanje / Smanjenje (+,-)	BUDŽET za 2003.god.	Indeks (5/3 x 100)
	1	2	3	4	5 = (3+4)	(5/3)
I. UKUPNI PRIHODI			492.874.651	36.995.854	529.870.505	108
II. UKUPNI RASHODI			492.874.651	36.995.854	529.870.505	108
III. RAZLIKA			0	0	0	0

II - DIO: RASPOREĐIVANJA**Član 3.**

Raspored ukupnog prihoda po budžetskim korisnicima, namjenski raspored rashoda po ekonomskim kategorijama za 2003. godinu utvrđuje se kako slijedi:

3. RASPORED PRIHODA PO BUDŽETSKIM KORISNICIMA

Redni broj	BUDŽETSKI KORISNIK	Budžet za 2002. god	Povećanje / smanjenje (+, -)	Budžet za 2003. god. (4= 2+3)	Indeks (5=4/2x100)
1	2	3	4	5	
1	Parlamentarna skupština BiH	4.663.591	-93.978	4.569.613	98
2	Predsjedništvo BiH	4.955.351	-410.000	4.545.351	92
3	Ustavni sud BiH	1.997.294	-46.238	1.951.056	98
4	Sud Bosne i Hercegovine	515.216	7.404.784	7.920.000	
5	Ured za reviziju finansijskog poslovanja	993.377	305.482	1.298.859	131
6	Stalni vojni komitet Bosne i Hercegovine	836.787	3.213	840.000	100
7	Agencija za informacije i zaštitu BiH		5.000.000	5.000.000	
8	Tužilaštvo Bosne i Hercegovine		2.400.000	2.400.000	
9	Komisija za zaštitu nacionalnih spomenika	500.000		500.000	100
10	Vijeće ministara BiH-Službe	1.101.100	-63.500	1.037.600	94
11	Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice	8.820.187	-1.494.466	7.325.721	83
12	Dom za ljudska prava	594.000		594.000	100
13	Ured ombudsmana za ljudska prava	594.000		594.000	100
14	Komisija za imovinske zahtjeve	594.000		594.000	100
15	Ministarstvo za trezor institucija BiH	3.311.473	-159.185	3.152.288	95
16	Agencija za statistiku BiH	431.410	156.880	588.290	136
17	Ministarstvo za evropske integracije BiH	2.085.572	-53.847	2.031.725	97
18	Ministarstvo vanjskih poslova BiH	42.037.175	-3.693.524	38.343.651	91
19	Ministarstvo civilnih poslova i komunikacija	5.190.060	-620.775	4.569.285	88
20	Služba za zajedničke poslove institucija BiH	3.210.959	-352.268	2.858.691	89
21	Državna granična služba	51.300.000	2.900.803	54.200.803	106
22	Regulatorna agencija za komunikacije	3.500.000	246.523	3.746.523	107
23	Arhiv BiH	317.825	-151.592	166.233	52
24	Izborna komisija Bosne i Hercegovine	11.405.767	-9.805.767	1.600.000	14
25	Agencija za državnu službu BiH	63.586	1.079.673	1.143.259	1798
26	Centar za uklanjanje mina BiH (BH MAC)	497.983	2.017	500.000	100
27	Direkcija za implementaciju CIPS projekta	450.000	5.150.000	5.600.000	1244
28	Ministarstvo vanjske trgov. i ekon.odnosa BiH	5.880.339	-1.702.596	4.177.743	71
29	Odjel za civilno zrakoplovstvo BiH	1.116.264	-199.892	916.372	82
30	Agencija za promociju stranih investicija u BiH	445.275	54.725	500.000	112
31	Institut za stand.,mjerit., i intelekt. vlasn.BiH	2.079.493	520.507	2.600.000	125
32	Institut za akreditiranje	155.063	-35.063	120.000	77
33	Ured za veterinarstvo	497.250	1.000.000	1.497.250	301
34	Agencija za označavanje životinja		500.000	500.000	
35	Konkurenčijsko vijeće Bosne i Hercegovine		600.000	600.000	
UKUPNO BUDŽETSKI KORISNICI		160.140.397	8.441.916	168.582.313	105
<i>DIREKTNI TRANSFERI SA JEDINSTV.RAC.TR.</i>					
Obaveze države - kontribucije		9.100.000	-7.206.270	1.893.730	21
Ranije obaveze-Mjenice IBRD		1.500.000	-1.500.000		
Osnivački kapital BiH u Evropskoj banci		7.600.000	-6.670.000	930.000	12
Ranije obaveze-finansir. izrade knj. za pasoše		1.902.483	-1.902.483		
Posebni programi-Srebrenica-Potočari		500.000		500.000	100
UKUPNO DIREKTNI TRANSFERI SA JRT		20.602.483	-17.278.753	3.323.730	16
<i>REZERVIRANJA</i>					
Tekuća rezerva		3.621.952	-2.332.030	1.289.922	36
Rezerviranja za kapitalna ulaganja i stare obav.		1.122.529	1.177.471	2.300.000	205
UKUPNO REZERVIRANJA		4.744.481	-1.154.559	3.589.922	76
PROJEKAT CIPS		15.000.000	15.000.000	30.000.000	200
UKUPNO ADMINISTRATIVNE FUNKCIJE		200.487.361	5.008.604	205.495.965	102

0101 PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE

Redni broj	Vrsta rashoda	Ekonomski kod	Budžet za	Povećanje / Smanjenje	Budžet za 2003.god.	Indeks
			2002.god.	(+,-)	(3+4)	(5/3 x 100)
	1	2	3	4	5	6
I. Tekući izdaci			4,183,370	0	4,183,370	100
1 Plaće zaposlenih		611100	2,037,667	0	2,037,667	100
2 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih poslan.		611200	1,283,014	0	1,283,014	100
3 Putni troškovi		613100	439,957	-4,957	435,000	99
4 Izdaci za energiju		613200	0	0	0	
5 Izdaci za komunalne usluge		613300	110,000	-6,800	103,200	94
6 Nabavka materijala		613400	58,000	-4,680	53,320	92
7 Izdaci za usluge prijevoza i goriva		613500	55,000	5,900	60,900	111
8 Unajmljivanje imovine i opreme		613600	0	0	0	
9 Izdaci za tekuće održavanje		613700	45,000	10,900	55,900	124
10 Izdaci za osiguranje		613800	7,732	-363	7,369	95
11 Ugovorene usluge		613900	147,000	0	147,000	100
II. Tekući grantovi		6141 -6143	0	0	0	
III. Kapitalni izdaci			93,978	-93,978	0	
1 Nabavka građevina		821200	0	0	0	
2 Nabavka opreme		821300	93,978	-93,978	0	
3 Nabavka ostalih stalnih sredstava		821400	0	0	0	
IV. Programi posebne namjene			386,243	0	386,243	100
1 Klubovi poslanika parlamentarnih stranaka			300,000	0	300,000	100
2 Programi evr. integracija i ostala međun. saradnja			86,243	0	86,243	100
3				0		
V. SVE UKUPNO			4,663,591	-93,978	4,569,613	98

0102 PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE

Redni broj	Vrsta rashoda	Ekonomski kod	Budžet za	Povećanje / Smanjenje	Budžet za 2003.god.	Indeks
			2002.god.	(+,-)	(3+4)	(5/3 x 100)
	1	2	3	4	5	6
I. Tekući izdaci			3,182,011	-200,000	2,982,011	94
1 Plaće zaposlenih		611100	1,462,334	0	1,462,334	100
2 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih poslan.		611200	348,466	0	348,466	100
3 Putni troškovi		613100	234,000	-28,800	205,200	88
4 Izdaci za energiju		613200	54,000	-24,840	29,160	54
5 Izdaci za komunalne usluge		613300	234,397	-84,493	149,904	64
6 Nabavka materijala		613400	42,000	-4,200	37,800	90
7 Izdaci za usluge prijevoza i goriva		613500	160,000	-52,227	107,773	67
8 Unajmljivanje imovine i opreme		613600	65,000	10,600	75,600	116
9 Izdaci za tekuće održavanje		613700	145,000	83,960	228,960	158
10 Izdaci za osiguranje		613800	18,512	0	18,512	100
11 Ugovorene usluge		613900	418,302	-100,000	318,302	76
II. Tekući grantovi		6141 -6143	10,000	-10,000	0	0
III. Kapitalni izdaci			200,000	-200,000	0	0
1 Nabavka građevina		821200	0	0	0	
2 Nabavka opreme		821300	50,000	-50,000	0	0
3 Nabavka ostalih stalnih sredstava		821400	150,000	-150,000	0	0
IV. Programi posebne namjene			1,563,340	0	1,563,340	100
1 Stalni komitet za vojna pitanja			0	0	0	
2 Uredi oficira za vezu u Hagu			1,563,340	0	1,563,340	100
3 Komisija za zaštitu nac.spomenika			0	0	0	
V. SVE UKUPNO			4,955,351	-410,000	4,545,351	92

0103 USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE

Redni broj	Vrsta rashoda	Ekonomski kod	Budžet za 2002.god.	Povećanje / Smanjenje (+,-)	Budžet za 2003.god. (3+4)	Indeks (5/3 x 100)
	1	2	3	4	5	6
I.	Tekući izdaci		1,967,294	-84,238	1,883,056	96
1	Plaće zaposlenih	611100	996,389	0	996,389	100
2	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih poslan.	611200	539,050	-16,674	522,376	97
3	Putni troškovi	613100	50,000	46,000	96,000	192
4	Izdaci za energiju	613200	45,000	-25,000	20,000	44
5	Izdaci za komunalne usluge	613300	57,500	-27,200	30,300	53
6	Nabavka materijala	613400	30,000	-10,809	19,191	64
7	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	613500	26,000	-11,600	14,400	55
8	Unajmljivanje imovine i opreme	613600	14,000	-2,000	12,000	86
9	Izdaci za tekuće održavanje	613700	28,652	-14,252	14,400	50
10	Izdaci za osiguranje	613800	0	5,000	5,000	
11	Ugovorene usluge	613900	180,703	-27,703	153,000	85
II.	Tekući grantovi	6141 -6143	0	0	0	
III.	Kapitalni izdaci		30,000	-30,000	0	
1	Nabavka građevina	821200	0	0	0	
2	Nabavka opreme	821300	30,000	-30,000	0	
3	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	
IV.	Programi posebne namjene		0	68,000	68,000	
1	Engleska donacija		0	20,000	20,000	
2	Francuska donacija		0	28,000	28,000	
3	Donacija SAD		0	20,000	20,000	
V.	SVE UKUPNO		1,997,294	-46,238	1,951,056	98

0104 SUD BOSNE I HERCEGOVINE

Redni broj	Vrsta rashoda	Ekonomski kod	Budžet za 2002.god.	Povećanje / Smanjenje (+,-)	Budžet za 2003.god. (3+4)	Indeks (5/3 x 100)
	1	2	3	4	5	6
I.	Tekući izdaci		493,200	2,426,800	2,920,000	592
1	Plaće zaposlenih	611100	376,000	1,287,883	1,663,883	443
2	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih poslan.	611200	64,200	401,568	465,768	725
3	Putni troškovi	613100	10,000	97,655	107,655	1,077
4	Izdaci za energiju	613200	0	87,191	87,191	
5	Izdaci za komunalne usluge	613300	3,000	190,817	193,817	6,461
6	Nabavka materijala	613400	9,000	99,819	108,819	1,209
7	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	613500	2,000	40,355	42,355	2,118
8	Unajmljivanje imovine i opreme	613600	0	60,200	60,200	
9	Izdaci za tekuće održavanje	613700	0	41,934	41,934	
10	Izdaci za osiguranje	613800	1,000	10,963	11,963	1,196
11	Ugovorene usluge	613900	28,000	108,415	136,415	487
II.	Tekući grantovi	6141 -6143	0	0	0	
III.	Kapitalni izdaci		22,016	4,977,984	5,000,000	22,711
1	Nabavka građevina	821200		5,000,000	5,000,000	
2	Nabavka opreme	821300	22,016	-22,016	0	
3	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400		0	0	
IV.	Programi posebne namjene		0	0	0	
1				0		
2				0		
3				0		
V.	SVE UKUPNO		515,216	7,404,784	7,920,000	1,537

0105 URED ZA REVIZIJU FINANSIJSKOG POSLOVANJA INSTITUCIJA BIH

Redni broj	Vrsta rashoda	Ekonomski kod	Budžet za 2002.god.	Povećanje / Smanjenje (+,-)	Budžet za 2003.god. (3+4)	Indeks (5/3 x 100)
	1	2	3	4	5	6
I. Tekući izdaci			913,377	345,482	1,258,859	138
1 Plaće zaposlenih	611100	653,679	171,206	824,885	126	
2 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih poslan.	611200	108,256	86,218	194,474	180	
3 Putni troškovi	613100	23,300	26,200	49,500	212	
4 Izdaci za energiju	613200	8,000	0	8,000	100	
5 Izdaci za komunalne usluge	613300	31,200	1,200	32,400	104	
6 Nabavka materijala	613400	9,124	14,876	24,000	263	
7 Izdaci za usluge prijevoza i goriva	613500	9,000	5,200	14,200	158	
8 Unajmljivanje imovine i opreme	613600	0	0	0		
9 Izdaci za tekuće održavanje	613700	10,500	4,500	15,000	143	
10 Izdaci za osiguranje	613800	4,782	15,818	20,600	431	
11 Ugovorene usluge	613900	55,536	20,264	75,800	136	
II. Tekući grantovi	6141 -6143		0	0	0	
III. Kapitalni izdaci			80,000	-40,000	40,000	50
1 Nabavka građevina	821200	0	0	0		
2 Nabavka opreme	821300	80,000	-59,100	20,900	26	
3 Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	19,100	19,100		
IV. Programi posebne namjene			0	0	0	
1				0	0	
2				0	0	
3				0	0	
V. SVE UKUPNO			993,377	305,482	1,298,859	131

0106 STALNI VOJNI KOMITET BIH

Redni broj	Vrsta rashoda	Ekonomski kod	Budžet za 2002.god.	Povećanje / Smanjenje (+,-)	Budžet za 2003.god. (3+4)	Indeks (5/3 x 100)
	1	2	3	4	5	6
I. Tekući izdaci			836,787	3,213	840,000	100
1 Plaće zaposlenih	611100	420,000	0	420,000		
2 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih poslan.	611200	260,400	0	260,400		
3 Putni troškovi	613100	42,800	0	42,800		
4 Izdaci za energiju	613200	0	0	0		
5 Izdaci za komunalne usluge	613300	0	0	0		
6 Nabavka materijala	613400	16,800	0	16,800		
7 Izdaci za usluge prijevoza i goriva	613500	16,400	0	16,400		
8 Unajmljivanje imovine i opreme	613600	33,600	0	33,600		
9 Izdaci za tekuće održavanje	613700	16,400	0	16,400		
10 Izdaci za osiguranje	613800	0	0	0		
11 Ugovorene usluge	613900	30,387	3,213	33,600		
II. Tekući grantovi	6141 -6143		0	0	0	
III. Kapitalni izdaci			0	0	0	
1 Nabavka građevina	821200			0	0	
2 Nabavka opreme	821300			0	0	
3 Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400			0	0	
IV. Programi posebne namjene			0	0	0	
1 Vojno-diplomatsko predstavljanje BiH u inozemstvu				0	0	
2				0		
3				0		
V. SVE UKUPNO			836,787	3,213	840,000	100

0107 AGENCIJA ZA INFORMACIJE I ZAŠTITU BOSNE I HERCEGOVINE

Redni broj	Vrsta rashoda	Ekonomski kod	Budžet za 2002.god.	Povećanje / Smanjenje (+,-)	Budžet za 2003.god. (3+4)	Indeks (5/3 x 100)
	1	2	3	4	5	6
I. Tekući izdaci			0	5,000,000	5,000,000	
1 Plaće zaposlenih	611100			2,500,000	2,500,000	
2 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih poslan.	611200			1,000,000	1,000,000	
3 Putni troškovi	613100			80,000	80,000	
4 Izdaci za energiju	613200			70,000	70,000	
5 Izdaci za komunalne usluge	613300			100,000	100,000	
6 Nabavka materijala	613400			150,000	150,000	
7 Izdaci za usluge prijevoza i goriva	613500			100,000	100,000	
8 Unajmljivanje imovine i opreme	613600			200,000	200,000	
9 Izdaci za tekuće održavanje	613700			150,000	150,000	
10 Izdaci za osiguranje	613800			50,000	50,000	
11 Ugovorene usluge	613900			600,000	600,000	
II. Tekući grantovi	6141 -6143		0	0	0	
III. Kapitalni izdaci			0	0	0	
1 Nabavka gradevina	821200			0		
2 Nabavka opreme	821300			0		
3 Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400			0		
IV. Programi posebne namjene			0	0	0	
1				0		
2				0		
3				0		
V. SVE UKUPNO			0	5,000,000	5,000,000	

0108 TUŽILAŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE

Redni broj	Vrsta rashoda	Ekonomski kod	Budžet za 2002.god.	Povećanje / Smanjenje (+,-)	Budžet za 2003.god. (3+4)	Indeks (5/3 x 100)
	1	2	3	4	5	6
I. Tekući izdaci			0	2,400,000	2,400,000	
1 Plaće zaposlenih	611100			1,590,422	1,590,422	
2 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih poslan.	611200			287,678	287,678	
3 Putni troškovi	613100			63,000	63,000	
4 Izdaci za energiju	613200			0	0	
5 Izdaci za komunalne usluge	613300			124,000	124,000	
6 Nabavka materijala	613400			47,000	47,000	
7 Izdaci za usluge prijevoza i goriva	613500			88,000	88,000	
8 Unajmljivanje imovine i opreme	613600			0	0	
9 Izdaci za tekuće održavanje	613700			65,000	65,000	
10 Izdaci za osiguranje	613800			4,900	4,900	
11 Ugovorene usluge	613900			130,000	130,000	
II. Tekući grantovi	6141 -6143		0	0	0	
III. Kapitalni izdaci			0	0	0	
1 Nabavka gradevina	821200			0		
2 Nabavka opreme	821300			0		
3 Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400			0		
IV. Programi posebne namjene			0	0	0	
1				0		
2				0		
3				0		
V. SVE UKUPNO			0	2,400,000	2,400,000	

0109 KOMISIJA ZA ZAŠTITU NACIONALNIH SPOMENIKA BIH

Redni broj	Vrsta rashoda	Ekonomski kod	Budžet za 2002.god.	Povećanje / Smanjenje (+,-)	Budžet za 2003.god. (3+4)	Indeks (5/3 x 100)
	1	2	3	4	5	6
I. Tekući izdaci			500,000	0	500,000	100
1 Plaće zaposlenih	611100	167,963	0	167,963		
2 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih poslan.	611200	98,415	0	98,415		
3 Putni troškovi	613100	64,436	0	64,436		
4 Izdaci za energiju	613200	6,804	0	6,804		
5 Izdaci za komunalne usluge	613300	12,028	0	12,028		
6 Nabavka materijala	613400	34,366	0	34,366		
7 Izdaci za usluge prijevoza i goriva	613500	12,887	0	12,887		
8 Unajmljivanje imovine i opreme	613600	32,218	0	32,218		
9 Izdaci za tekuće održavanje	613700	10,740	0	10,740		
10 Izdaci za osiguranje	613800	6,443	0	6,443		
11 Ugovorene usluge	613900	53,700	0	53,700		
II. Tekući grantovi	6141 -6143		0	0	0	
III. Kapitalni izdaci			0	0	0	
1 Nabavka gradevina	821200	0	0			
2 Nabavka opreme	821300	0	0	0		
3 Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0		
IV. Programi posebne namjene			0	0	0	
1 Provodenje Aneksa 8				0	0	
2				0		
3				0		
V. SVE UKUPNO			500,000	0	500,000	100

0201 VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE-SLUŽBE

Redni broj	Vrsta rashoda	Ekonomski kod	Budžet za 2002.god.	Povećanje / Smanjenje (+,-)	Budžet za 2003.god. (3+4)	Indeks (5/3 x 100)
	1	2	3	4	5	6
I. Tekući izdaci			1,037,600	0	1,037,600	100
1 Plaće zaposlenih	611100	569,050	-5,259	563,791	99	
2 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih poslan.	611200	143,186	-245	142,941	100	
3 Putni troškovi	613100	108,840	-71,940	36,900	34	
4 Izdaci za energiju	613200	0	0	0		
5 Izdaci za komunalne usluge	613300	75,230	29,320	104,550	139	
6 Nabavka materijala	613400	18,000	37,350	55,350	308	
7 Izdaci za usluge prijevoza i goriva	613500	8,000	1,840	9,840	123	
8 Unajmljivanje imovine i opreme	613600	3,200	-3,200	0	0	
9 Izdaci za tekuće održavanje	613700	7,000	11,450	18,450	264	
10 Izdaci za osiguranje	613800	7,920	0	7,920	100	
11 Ugovorene usluge	613900	97,174	684	97,858	101	
II. Tekući grantovi	6141 -6143		0	0	0	
III. Kapitalni izdaci			63,500	-63,500	0	0
1 Nabavka gradevina	821200	0	0	0		
2 Nabavka opreme	821300	63,500	-63,500	0	0	
3 Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400			0	0	
IV. Programi posebne namjene			0	0	0	
1 Sredstva za rad predsjedavajućeg Vijeća ministara			0	0	0	
2				0		
3				0		
V. SVE UKUPNO			1,101,100	-63,500	1,037,600	94

0301 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE

Redni broj	Vrsta rashoda	Ekonomski kod	Budžet za 2002.god.	Povećanje / Smanjenje (+,-)	Budžet za 2003.god. (3+4)	Indeks (5/3 x 100)
	1	2	3	4	5	6
I.	Tekući izdaci		2,290,187	-164,466	2,125,721	93
1	Plaće zaposlenih	611100	1,358,898	-947	1,357,951	100
2	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih poslan.	611200	407,979	-10,934	397,045	97
3	Putni troškovi	613100	115,000	-31,250	83,750	73
4	Izdaci za energiju	613200	0	0	0	
5	Izdaci za komunalne usluge	613300	140,000	-46,200	93,800	67
6	Nabavka materijala	613400	40,762	-10,612	30,150	74
7	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	613500	58,768	-20,268	38,500	66
8	Unajmljivanje imovine i opreme	613600	0	0	0	
9	Izdaci za tekuće održavanje	613700	48,000	-15,840	32,160	67
10	Izdaci za osiguranje	613800	19,800	-15,800	4,000	20
11	Ugovorene usluge	613900	100,980	-12,615	88,365	88
II.	Tekući grantovi	6141 -6143	3,400,000	-900,000	2,500,000	74
III.	Kapitalni izdaci		30,000	-30,000	0	0
1	Nabavka gradevina	821200	0	0	0	
2	Nabavka opreme	821300	5,000	-5,000	0	0
3	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	25,000	-25,000	0	0
IV.	Programi posebne namjene		3,100,000	-400,000	2,700,000	87
1	UNHCR-Prog.rješav.prob.-azilanti i imigranti		2,800,000	-900,000	1,900,000	68
2	UNHCR-Podrška Minist.za ljud.pr. i izbj.		0	150,000	150,000	
3	Participacija u progr.rješavanja azil. i imigr.		250,000	0	250,000	100
4	Komisija za izbjegle i raseljene		50,000	0	50,000	100
5	Sektor za imigraciju i azil			350,000	350,000	
6	Sektor za ljudska prava			0	0	
7	Sektor za iseljeništvo			0	0	
8	Sektor za izbjeglice iz BiH		0	0	0	
V.	SVE UKUPNO		8,820,187	-1,494,466	7,325,721	83

0302 DOM ZA LJUDSKA PRAVA

broj	Vrsta rashoda	Ekonomski kod	Budžet za 2002.god.	Povećanje / Smanjenje (+,-)	Budžet za 2003.god. (3+4)	Indeks (5/3 x 100)
	1	2	3	4	5	6
I.	Tekući izdaci		594,000	0	594,000	100
1	Plaće zaposlenih	611100		0		
2	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih poslan.	611200		0		
3	Putni troškovi	613100	184,107	0	184,107	
4	Izdaci za energiju	613200	7,000	0	7,000	
5	Izdaci za komunalne usluge	613300	56,000	0	56,000	
6	Nabavka materijala	613400	45,000	0	45,000	
7	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	613500	5,623	0	5,623	
8	Unajmljivanje imovine i opreme	613600	78,120	0	78,120	
9	Izdaci za tekuće održavanje	613700	129,000	0	129,000	
10	Izdaci za osiguranje	613800	3,150	0	3,150	
11	Ugovorene usluge	613900	86,000	0	86,000	
II.	Tekući grantovi	6141 -6143	0	0	0	
III.	Kapitalni izdaci		0	0	0	
1	Nabavka gradevina	821200		0	0	
2	Nabavka opreme	821300		0	0	
3	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400		0	0	
IV.	Programi posebne namjene		0	0	0	
1				0		
2				0		
3				0		
V.	SVE UKUPNO		594,000	0	594,000	100

0303 KOMISIJA ZA IMOVINSKE ZAHTJEVE (CRPC)

Redni broj	Vrsta rashoda	Ekonomski kod	Budžet za 2002.god.	Povećanje / Smanjenje (+,-)	Budžet za 2003.god. (3+4)	Indeks (5/3 x 100)
	1	2	3	4	5	6
I.	Tekući izdaci		594,000	0	594,000	100
1	Plaće zaposlenih	611100		0		
2	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih poslan.	611200		0		
3	Putni troškovi	613100		0		
4	Izdaci za energiju	613200	32,670	0	32,670	
5	Izdaci za komunalne usluge	613300	171,860	0	171,860	
6	Nabavka materijala	613400	74,250	0	74,250	
7	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	613500		0		
8	Unajmljivanje imovine i opreme	613600	295,420	0	295,420	
9	Izdaci za tekuće održavanje	613700		0		
10	Izdaci za osiguranje	613800		0		
11	Ugovorene usluge	613900	19,800	0	19,800	
II.	Tekući grantovi	6141 -6143	0	0	0	
III.	Kapitalni izdaci		0	0	0	
1	Nabavka gradevina	821200		0		
2	Nabavka opreme	821300		0		
3	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400		0		
IV.	Programi posebne namjene		0	0	0	
1				0		
2				0		
3				0		
V.	SVE UKUPNO		594,000	0	594,000	100

0304 URED OMBUDSMENA ZA LJUDSKA PRAVA BIH

Redni broj	Vrsta rashoda	Ekonomski kod	Budžet za 2002.god.	Povećanje / Smanjenje (+,-)	Budžet za 2003.god. (3+4)	Indeks (5/3 x 100)
	1	2	3	4	5	6
I. Tekući izdaci			594,000	0	594,000	100
1 Plaće zaposlenih	611100			0		
2 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih poslan.	611200			0		
3 Putni troškovi	613100			0		
4 Izdaci za energiju	613200		32,670	0	32,670	
5 Izdaci za komunalne usluge	613300		171,860	0	171,860	
6 Nabavka materijala	613400		74,250	0	74,250	
7 Izdaci za usluge prijevoza i goriva	613500			0		
8 Unajmljivanje imovine i opreme	613600		295,420	0	295,420	
9 Izdaci za tekuće održavanje	613700			0		
10 Izdaci za osiguranje	613800			0		
11 Ugovorene usluge	613900		19,800	0	19,800	
II. Tekući grantovi	6141 -6143		0	0	0	
III. Kapitalni izdaci			0	0	0	
1 Nabavka građevina	821200			0		
2 Nabavka opreme	821300			0		
3 Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400			0		
IV. Programi posebne namjene			0	0	0	
1				0		
2				0		
3				0		
V. SVE UKUPNO			594,000	0	594,000	100

0401 MINISTARSTVO ZA TREZOR INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

Redni broj	Vrsta rashoda	Ekonomski kod	Budžet za 2002.god.	Povećanje / Smanjenje (+,-)	Budžet za 2003.god. (3+4)	Indeks (5/3 x 100)
	1	2	3	4	5	6
I. Tekući izdaci			2,411,473	-7,343	2,404,130	100
1 Plaće zaposlenih	611100		1,460,972	-202	1,460,770	100
2 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih poslan.	611200		338,629	-1,212	337,417	100
3 Putni troškovi	613100		105,200	-4,930	100,270	95
4 Izdaci za energiju	613200		64,520	-4,345	60,175	93
5 Izdaci za komunalne usluge	613300		159,000	-3,375	155,625	98
6 Nabavka materijala	613400		60,500	3,991	64,491	107
7 Izdaci za usluge prijevoza i goriva	613500		61,038	4,034	65,072	107
8 Unajmljivanje imovine i opreme	613600		2,000	656	2,656	133
9 Izdaci za tekuće održavanje	613700		49,500	3,288	52,788	107
10 Izdaci za osiguranje	613800		13,865	1,817	15,682	113
11 Ugovorene usluge	613900		96,249	-7,065	89,184	93
II. Tekući grantovi	6141 -6143		0	0	0	
III. Kapitalni izdaci			50,000	-50,000	0	0
1 Nabavka građevina	821200		0	0	0	
2 Nabavka opreme	821300		50,000	-50,000	0	0
3 Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400		0	0	0	
IV. Programi posebne namjene			850,000	-101,842	748,158	88
1 Centar za implementaciju ISFU			250,000	-8,356	241,644	97
2 Program suksesije			600,000	-93,486	506,514	84
3				0		
V. SVE UKUPNO			3,311,473	-159,185	3,152,288	95

0402 AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE

Redni broj	Vrsta rashoda	Ekonomski kod	Budžet za 2002.god.	Povećanje / Smanjenje (+,-)	Budžet za 2003.god. (3+4)	Indeks (5/3 x 100)
	1	2	3	4	5	6
I.	Tekući izdaci		421,410	-3,120	418,290	99
1	Plaće zaposlenih	611100	280,368	-4,845	275,523	98
2	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih poslan.	611200	58,872	1,730	60,602	103
3	Putni troškovi	613100	10,000	0	10,000	100
4	Izdaci za energiju	613200	0	0	0	
5	Izdaci za komunalne usluge	613300	21,600	-1,100	20,500	95
6	Nabavka materijala	613400	24,000	0	24,000	100
7	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	613500	6,255	0	6,255	100
8	Unajmljivanje imovine i opreme	613600	0	0	0	
9	Izdaci za tekuće održavanje	613700	2,000	500	2,500	125
10	Izdaci za osiguranje	613800	693	867	1,560	225
11	Ugovorene usluge	613900	17,622	-272	17,350	98
II.	Tekući grantovi	6141 -6143	0	0	0	
III.	Kapitalni izdaci		10,000	10,000	20,000	200
1	Nabavka građevina	821200	0	0	0	
2	Nabavka opreme	821300	10,000	10,000	20,000	
3	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	
IV.	Programi posebne namjene		0	150,000	150,000	
1	Anketa o budžetu domaćinstava i zaposlenosti			150,000	150,000	
2				0		
3				0		
V.	SVE UKUPNO		431,410	156,880	588,290	136

0501 MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

Redni broj	Vrsta rashoda	Ekonomski kod	Budžet za 2002.god.	Povećanje / Smanjenje (+,-)	Budžet za 2003.god. (3+4)	Indeks (5/3 x 100)
	1	2	3	4	5	6
I.	Tekući izdaci		1,795,572	-13,847	1,781,725	99
1	Plaće zaposlenih	611100	1,243,233	0	1,243,233	100
2	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih poslan.	611200	290,085	0	290,085	100
3	Putni troškovi	613100	83,000	-3,000	80,000	96
4	Izdaci za energiju	613200	0	0	0	
5	Izdaci za komunalne usluge	613300	46,049	1,951	48,000	104
6	Nabavka materijala	613400	18,000	2,000	20,000	111
7	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	613500	21,000	3,000	24,000	114
8	Unajmljivanje imovine i opreme	613600	350	-350	0	0
9	Izdaci za tekuće održavanje	613700	21,000	-5,000	16,000	76
10	Izdaci za osiguranje	613800	9,545	-3,075	6,470	68
11	Ugovorene usluge	613900	63,310	-9,373	53,937	85
II.	Tekući grantovi	6141 -6143	0	0	0	
III.	Kapitalni izdaci		40,000	-40,000	0	0
1	Nabavka građevina	821200	0	0	0	
2	Nabavka opreme	821300	40,000	-40,000	0	
3	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	
IV.	Programi posebne namjene		250,000	0	250,000	
1	Studije izvodivosti i procesa pridruživanja		250,000	0	250,000	100
2				0		
3				0		
V.	SVE UKUPNO		2,085,572	-53,847	2,031,725	97

0601 MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA BOSNE I HERCEGOVINE

Redni broj	Vrsta rashoda	Ekonomski kod	Budžet za 2002.god.	Povećanje / Smanjenje (+,-)	Budžet za 2003.god. (3+4)	Indeks (5/3 x 100)
	1	2	3	4	5	6
I.	Tekući izdaci		41,328,863	-2,985,212	38,343,651	93
1	Plaće zaposlenih	611100	14,310,621	1,389,379	15,700,000	110
2	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih poslan.	611200	11,122,371	-1,439,226	9,683,145	87
3	Putni troškovi	613100	1,743,787	-426,787	1,317,000	76
4	Izdaci za energiju	613200	674,595	-184,595	490,000	73
5	Izdaci za komunalne usluge	613300	3,201,174	-821,174	2,380,000	74
6	Nabavka materijala	613400	1,395,825	-495,825	900,000	64
7	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	613500	568,809	37,691	606,500	107
8	Unajmljivanje imovine i opreme	613600	3,850,415	-350,415	3,500,000	91
9	Izdaci za tekuće održavanje	613700	844,950	-24,950	820,000	97
10	Izdaci za osiguranje	613800	448,458	-1,452	447,006	100
11	Ugovorene usluge	613900	3,167,858	-667,858	2,500,000	79
II.	Tekući grantovi	6141 -6143	0	0	0	0
III.	Kapitalni izdaci		708,312	-708,312	0	0
1	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0
2	Nabavka opreme	821300	708,312	-708,312	0	0
3	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0
IV.	Programi posebne namjene		0	0	0	0
1				0		
2				0		
3				0		
V.	SVE UKUPNO		42,037,175	-3,693,524	38,343,651	91

0701 MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA I KOMUNIKACIJA

Redni broj	Vrsta rashoda	Ekonomski kod	Budžet za 2002.god.	Povećanje / Smanjenje (+,-)	Budžet za 2003.god. (3+4)	Indeks (5/3 x 100)
	1	2	3	4	5	6
I.	Tekući izdaci		3,465,988	-37,840	3,428,148	99
1	Plaće zaposlenih	611100	2,011,770	-12,957	1,998,813	99
2	Naknada troškova zaposlenih i skupštinskih poslan.	611200	531,288	35,112	566,400	107
3	Putni troškovi	613100	209,957	-24,870	185,087	88
4	Izdaci za energiju	613200	0	0	0	0
5	Izdaci za komunalne usluge	613300	215,455	-9,255	206,200	96
6	Nabavka materijala	613400	90,000	-3,690	86,310	96
7	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	613500	95,000	-3,769	91,231	96
8	Unajmljivanje imovine i opreme	613600	0	0	0	0
9	Izdaci za tekuće održavanje	613700	70,000	-2,870	67,130	96
10	Izdaci za osiguranje	613800	17,820	-6,754	11,066	62
11	Ugovorene usluge	613900	224,698	-8,787	215,911	96
II.	Tekući grantovi	6141 -6143	0	0	0	0
III.	Kapitalni izdaci		65,000	-65,000	0	0
1	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0
2	Nabavka opreme	821300	65,000	-65,000	0	0
3	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0
IV.	Programi posebne namjene		1,659,072	-517,935	1,141,137	69
1	Državne komisije		541,137	0	541,137	100
2	Sredstva za održavanje sistema izдавanja pasoša		600,000	0	600,000	100
3	Finansiranje operacija deminiranja(čišćenje mina)		0	0	0	0
4	Pripremni poslovi za Projekt CIPS		0	0	0	0
5	Projekt CIPS		0	0	0	0
6	Rezerviranje za proš.djelat. Ministarstva		517,935	-517,935	0	0
V.	SVE UKUPNO		5,190,060	-620,775	4,569,285	88

0702 SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

Redni broj	Vrsta rashoda	Ekonomski kod	Budžet za 2002.god.	Povećanje / Smanjenje (+,-)	Budžet za 2003.god. (3+4)	Indeks (5/3 x 100)
	1	2	3	4	5	6
I.	Tekući izdaci		3,060,959	-202,268	2,858,691	93
1	Plaće zaposlenih	611100	1,114,100	-17,195	1,096,905	98
2	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih poslan.	611200	381,893	-47,306	334,587	88
3	Putni troškovi	613100	11,565	-3,378	8,187	71
4	Izdaci za energiju	613200	641,552	-160,992	480,560	75
5	Izdaci za komunalne usluge	613300	257,900	-111,100	146,800	57
6	Nabavka materijala	613400	237,600	204,400	442,000	186
7	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	613500	12,000	1,600	13,600	113
8	Unajmljivanje imovine i opreme	613600	0	0	0	
9	Izdaci za tekuće održavanje	613700	255,817	-51,717	204,100	80
10	Izdaci za osiguranje	613800	15,489	-11,686	3,803	25
11	Ugovorene usluge	613900	133,043	-4,894	128,149	96
II.	Tekući grantovi	6141 -6143	0	0	0	
III.	Kapitalni izdaci		150,000	-150,000	0	
1	Nabavka građevina	821200	50,000	-50,000	0	
2	Nabavka opreme	821300	100,000	-100,000	0	
3	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400		0		
IV.	Programi posebne namjene		0	0	0	
1				0		
2				0		
3				0		
V.	SVE UKUPNO		3,210,959	-352,268	2,858,691	89

0703 DRŽAVNA GRANIČNA SLUŽBA

Redni broj	Vrsta rashoda	Ekonomski kod	Budžet za 2002.god.	Povećanje / Smanjenje (+,-)	Budžet za 2003.god. (3+4)	Indeks (5/3 x 100)
	1	2	3	4	5	6
I.	Tekući izdaci		44,550,000	6,450,803	51,000,803	114
1	Plaće zaposlenih	611100	31,185,000	5,415,000	36,600,000	117
2	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih poslan.	611200	9,578,250	-578,250	9,000,000	94
3	Putni troškovi	613100	180,000	-2,000	178,000	99
4	Izdaci za energiju	613200	350,000	51,000	401,000	115
5	Izdaci za komunalne usluge	613300	548,200	14,500	562,700	103
6	Nabavka materijala	613400	470,900	1,062,100	1,533,000	326
7	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	613500	655,800	234,200	890,000	136
8	Unajmljivanje imovine i opreme	613600	600,000	51,480	651,480	109
9	Izdaci za tekuće održavanje	613700	580,900	202,920	783,820	135
10	Izdaci za osiguranje	613800	178,200	-148	178,052	100
11	Ugovorene usluge	613900	222,750	1	222,751	100
II.	Tekući grantovi	6141 -6143	0	0	0	
III.	Kapitalni izdaci		6,750,000	-3,550,000	3,200,000	47
1	Nabavka građevina	821200	0	3,200,000	3,200,000	
2	Nabavka opreme	821300	6,750,000	-6,750,000	0	0
3	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	
IV.	Programi posebne namjene		0	0	0	
1	Klubovi poslanika parlamentarnih stranaka			0		
2	Programi evr. intergracija i ostala međun. saradnja			0		
3				0		
V.	SVE UKUPNO		51,300,000	2,900,803	54,200,803	106

0704 REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE

Redni broj	Vrsta rashoda	Ekonomski kod	Budžet za 2002.god.	Povećanje / Smanjenje (+,-)	Budžet za 2003.god. (3+4)	Indeks (5/3 x 100)
	1	2	3	4	5	6
I. Tekući izdaci			3,500,000	246,523	3,746,523	107
1 Plaće zaposlenih	611100	2,784,086	-556,812	2,227,274	80	
2 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih poslan.	611200	347,156	0	347,156	100	
3 Putni troškovi	613100	47,350	112,953	160,303	339	
4 Izdaci za energiju	613200	5,000	4,570	9,570	191	
5 Izdaci za komunalne usluge	613300	187,480	35,791	223,271	119	
6 Nabavka materijala	613400	22,100	60,568	82,668	374	
7 Izdaci za usluge prijevoza i goriva	613500	17,544	1,198	18,742	107	
8 Unajmljivanje imovine i opreme	613600	0	480,610	480,610		
9 Izdaci za tekuće održavanje	613700	48,964	21,011	69,975	143	
10 Izdaci za osiguranje	613800	16,620	0	16,620	100	
11 Ugovorene usluge	613900	23,700	86,634	110,334	466	
II. Tekući grantovi	6141 -6143		0	0	0	
III. Kapitalni izdaci			0	0	0	
1 Nabavka gradevina	821200		0	0		
2 Nabavka opreme	821300		0	0		
3 Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400		0	0		
IV. Programi posebne namjene			0	0	0	
1			0			
2			0			
3			0			
V. SVE UKUPNO			3,500,000	246,523	3,746,523	107

0705 ARHIV BOSNE I HERCEGOVINE

Redni broj	Vrsta rashoda	Ekonomski kod	Budžet za 2002.god.	Povećanje / Smanjenje (+,-)	Budžet za 2003.god. (3+4)	Indeks (5/3 x 100)
	1	2	3	4	5	6
I. Tekući izdaci			187,825	-41,592	146,233	78
1 Plaće zaposlenih	611100	95,296	-20,704	74,592	78	
2 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih poslan.	611200	41,077	2,179	43,256	105	
3 Putni troškovi	613100	5,000	-600	4,400	88	
4 Izdaci za energiju	613200	2,700	-60	2,640	98	
5 Izdaci za komunalne usluge	613300	4,500	-750	3,750	83	
6 Nabavka materijala	613400	8,800	-2,332	6,468	74	
7 Izdaci za usluge prijevoza i goriva	613500	1,600	732	2,332	146	
8 Unajmljivanje imovine i opreme	613600	0	0	0		
9 Izdaci za tekuće održavanje	613700	2,046	-242	1,804	88	
10 Izdaci za osiguranje	613800	695	-695	0	0	
11 Ugovorene usluge	613900	26,111	-19,120	6,991	27	
II. Tekući grantovi	6141 -6143		0	0	0	
III. Kapitalni izdaci			30,000	-30,000	0	
1 Nabavka gradevina	821200	0	0	0		
2 Nabavka opreme	821300	30,000	-30,000	0		
3 Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0		
IV. Programi posebne namjene			100,000	-80,000	20,000	0
1 Program suksesije		100,000	-80,000	20,000		
2			0			
3			0			
V. SVE UKUPNO			317,825	-151,592	166,233	52

0706 IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE

Redni broj	Vrsta rashoda	Ekonomski kod	Budžet za 2002.god.	Povećanje / Smanjenje (+,-)	Budžet za 2003.god. (3+4)	Indeks (5/3 x 100)
	1	2	3	4	5	6
I. Tekući izdaci			1,115,322	484,678	1,600,000	143
1 Plaće zaposlenih		611100	455,271	333,344	788,615	173
2 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih poslan.		611200	161,251	54,311	215,562	134
3 Putni troškovi		613100	86,610	-67,710	18,900	22
4 Izdaci za energiju		613200	3,609	-628	2,981	83
5 Izdaci za komunalne usluge		613300	38,507	-13,643	24,864	65
6 Nabavka materijala		613400	59,763	163,497	223,260	374
7 Izdaci za usluge prijevoza i goriva		613500	9,603	-1,203	8,400	87
8 Unajmljivanje imovine i opreme		613600	44,076	100,404	144,480	328
9 Izdaci za tekuće održavanje		613700	0	7,980	7,980	
10 Izdaci za osiguranje		613800	0	4,302	4,302	
11 Ugovorene usluge		613900	256,632	-95,976	160,656	63
II. Tekući grantovi		6141 -6143	0	0	0	
III. Kapitalni izdaci			100,000	-100,000	0	
1 Nabavka građevina		821200	0	0	0	
2 Nabavka opreme		821300	100,000	-100,000	0	
3 Nabavka ostalih stalnih sredstava		821400	0	0		
IV. Programi posebne namjene			10,190,445	-10,190,445	0	0
1 Izbori 2002. godine			10,190,445	-10,190,445	0	
2				0		
3				0		
V. SVE UKUPNO			11,405,767	-9,805,767	1,600,000	14

0707 AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU BiH

Redni broj	Vrsta rashoda	Ekonomski kod	Budžet za 2002.god.	Povećanje / Smanjenje (+,-)	Budžet za 2003.god. (3+4)	Indeks (5/3 x 100)
	1	2	3	4	5	6
I. Tekući izdaci			63,586	829,673	893,259	1,405
1 Plaće zaposlenih		611100	63,586	399,414	463,000	
2 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih poslan.		611200	0	130,096	130,096	
3 Putni troškovi		613100	0	98,400	98,400	
4 Izdaci za energiju		613200	0	0	0	
5 Izdaci za komunalne usluge		613300	0	35,683	35,683	
6 Nabavka materijala		613400	0	18,280	18,280	
7 Izdaci za usluge prijevoza i goriva		613500	0	21,600	21,600	
8 Unajmljivanje imovine i opreme		613600	0	0	0	
9 Izdaci za tekuće održavanje		613700	0	0	0	
10 Izdaci za osiguranje		613800	0	0	0	
11 Ugovorene usluge		613900	0	126,200	126,200	
II. Tekući grantovi		6141 -6143	0	0	0	
III. Kapitalni izdaci			0	0	0	
1 Nabavka građevina		821200	0	0	0	
2 Nabavka opreme		821300	0	0	0	
3 Nabavka ostalih stalnih sredstava		821400	0	0	0	
IV. Programi posebne namjene			0	250,000	250,000	
1 Treninj aktivnosti			0	0	200,000	
2 Polaganje državnog ispita			0	0	50,000	
3				0		
V. SVE UKUPNO			63,586	1,079,673	1,143,259	1,798

0708 CENTAR ZA UKLANJANJE MINA BIH (BH MAC)

Redni broj	Vrsta rashoda	Ekonomski kod	Budžet za 2002.god.	Povećanje / Smanjenje (+,-)	Budžet za 2003.god. (3+4)	Indeks (5/3 x 100)
	1	2	3	4	5	6
I.	Tekući izdaci		497,983	2,017	500,000	100
1	Plaće zaposlenih	611100	497,983	2,017	500,000	
2	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih poslan.	611200	0	0	0	
3	Putni troškovi	613100	0	0	0	
4	Izdaci za energiju	613200	0	0	0	
5	Izdaci za komunalne usluge	613300	0	0	0	
6	Nabavka materijala	613400	0	0	0	
7	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	613500	0	0	0	
8	Unajmljivanje imovine i opreme	613600	0	0	0	
9	Izdaci za tekuće održavanje	613700	0	0	0	
10	Izdaci za osiguranje	613800	0	0	0	
11	Ugovorene usluge	613900	0	0	0	
II.	Tekući grantovi	6141 -6143	0	0	0	
III.	Kapitalni izdaci		0	0	0	
1	Nabavka građevina	821200	0	0	0	
2	Nabavka opreme	821300	0	0	0	
3	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	
IV.	Programi posebne namjene		0	0	0	
1	Troškovi konverzije i transfera- ITF		0	0	0	
2			0	0	0	
3				0		
V.	SVE UKUPNO		497,983	2,017	500,000	100

0709 DIREKCIJA ZA IMPLEMENTACIJU PROJEKTA CIPS

Redni broj	Vrsta rashoda	Ekonomski kod	Budžet za 2002.god.	Povećanje / Smanjenje (+,-)	Budžet za 2003.god. (3+4)	Indeks (5/3 x 100)
	1	2	3	4	5	6
I.	Tekući izdaci		450,000	5,150,000	5,600,000	1,244
1	Plaće zaposlenih	611100	300,000	59,161	359,161	
2	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih poslan.	611200	150,000	85,973	235,973	
3	Putni troškovi	613100	0	185,400	185,400	
4	Izdaci za energiju	613200	0	339,900	339,900	
5	Izdaci za komunalne usluge	613300	0	778,680	778,680	
6	Nabavka materijala	613400	0	153,875	153,875	
7	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	613500	0	191,580	191,580	
8	Unajmljivanje imovine i opreme	613600	0	2,719,200	2,719,200	
9	Izdaci za tekuće održavanje	613700	0	138,741	138,741	
10	Izdaci za osiguranje	613800	0	0	0	
11	Ugovorene usluge	613900	0	497,490	497,490	
II.	Tekući grantovi	6141 -6143	0	0	0	
III.	Kapitalni izdaci		0	0	0	
1	Nabavka građevina	821200	0	0	0	
2	Nabavka opreme	821300	0	0	0	
3	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	
IV.	Programi posebne namjene		0	0	0	
1				0		
2				0		
3				0		
V.	SVE UKUPNO		450,000	5,150,000	5,600,000	1,244

0801 MINISTARSTVO VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOŠA BIH

Redni broj	Vrsta rashoda	Ekonomski kod	Budžet za 2002.god.	Povećanje / Smanjenje (+,-)	Budžet za 2003.god.. (3+4)	Indeks (5/3 x 100)
	1	2	3	4	5	6
I.	Tekući izdaci		3,575,339	-577,244	2,998,095	84
1	Plaće zaposlenih	611100	2,191,900	-307,906	1,883,994	86
2	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih poslan.	611200	605,128	-139,946	465,182	77
3	Putni troškovi	613100	220,000	-42,900	177,100	81
4	Izdaci za energiju	613200	50,000	-9,440	40,560	81
5	Izdaci za komunalne usluge	613300	159,898	-37,438	122,460	77
6	Nabavka materijala	613400	50,000	-9,440	40,560	81
7	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	613500	42,000	-8,460	33,540	80
8	Unajmljivanje imovine i opreme	613600	0	0	0	
9	Izdaci za tekuće održavanje	613700	60,000	-10,080	49,920	83
10	Izdaci za osiguranje	613800	26,000	-2,000	24,000	92
11	Ugovorene usluge	613900	170,413	-9,634	160,779	94
II.	Tekući grantovi	6141 -6143	0	0	0	
III.	Kapitalni izdaci		100,000	-100,000	0	
1	Nabavka građevina	821200	0	0	0	
2	Nabavka opreme	821300	100,000	-100,000	0	
3	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	
IV.	Programi posebne namjene		2,205,000	-1,025,352	1,179,648	53
1	Pristup BiH u WTO		325,000	-30,790	294,210	91
2	Istraživanje kompetitivnosti BiH		50,000	0	50,000	100
3	Projekat PRSP		1,830,000	-1,066,562	763,438	42
4	Program podrške BiH u menadžmentu (UNDP)		0	72,000	72,000	
V.	SVE UKUPNO		5,880,339	-1,702,596	4,177,743	71

0802 ODJEL ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO

Redni broj	Vrsta rashoda	Ekonomski kod	Budžet za 2002.god.	Povećanje / Smanjenje (+,-)	Budžet za 2003.god.. (3+4)	Indeks (5/3 x 100)
	1	2	3	4	5	6
I.	Tekući izdaci		986,264	-69,892	916,372	93
1	Plaće zaposlenih	611100	467,245	-17,427	449,818	96
2	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih poslan.	611200	159,640	-8,009	151,631	95
3	Putni troškovi	613100	97,986	-15,986	82,000	84
4	Izdaci za energiju	613200	2,183	-2,183	0	0
5	Izdaci za komunalne usluge	613300	55,000	-5,880	49,120	89
6	Nabavka materijala	613400	20,000	4,510	24,510	123
7	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	613500	0	0	0	
8	Unajmljivanje imovine i opreme	613600	129,600	-21,000	108,600	84
9	Izdaci za tekuće održavanje	613700	15,000	1,395	16,395	109
10	Izdaci za osiguranje	613800	1,000	0	1,000	100
11	Ugovorene usluge	613900	38,610	-5,312	33,298	86
II.	Tekući grantovi	6141 -6143	0	0	0	
III.	Kapitalni izdaci		130,000	-130,000	0	
1	Nabavka građevina	821200	0	0	0	
2	Nabavka opreme	821300	130,000	-130,000	0	
3	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	
IV.	Programi posebne namjene		0	0	0	
1				0		
2				0		
3				0		
V.	SVE UKUPNO		1,116,264	-199,892	916,372	82

0803 AGENCIJA ZA PROMOCIJU STRANIH INVESTICIJA U BOSNI I HERCEGOVINI

Redni broj	Vrsta rashoda	Ekonomski kod	Budžet za 2002.god.	Povećanje / Smanjenje (+,-)	Budžet za 2003.god. (3+4)	Indeks (5/3 x 100)
	1	2	3	4	5	6
I. Tekući izdaci			425,275	74,725	500,000	118
1 Plaće zaposlenih		611100	171,369	-25,629	145,740	85
2 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih poslan.		611200	37,650	-1,928	35,722	95
3 Putni troškovi		613100	6,000	23,600	29,600	493
4 Izdaci za energiju		613200	10,000	5,456	15,456	155
5 Izdaci za komunalne usluge		613300	36,700	55,300	92,000	251
6 Nabavka materijala		613400	10,000	19,440	29,440	294
7 Izdaci za usluge prijevoza i goriva		613500	2,000	5,360	7,360	368
8 Unajmljivanje imovine i opreme		613600	81,958	-8,358	73,600	90
9 Izdaci za tekuće održavanje		613700	6,000	-1,500	4,500	75
10 Izdaci za osiguranje		613800	3,960	-81	3,879	98
11 Ugovorene usluge		613900	59,638	3,065	62,703	105
II. Tekući grantovi	6141 -6143		0	0	0	
III. Kapitalni izdaci			20,000	-20,000	0	
1 Nabavka građevina		821200	0	0	0	
2 Nabavka opreme		821300	20,000	-20,000	0	
3 Nabavka ostalih stalnih sredstava		821400		0	0	
IV. Programi posebne namjene			0	0	0	
1				0		
2				0		
3				0		
V. SVE UKUPNO			445,275	54,725	500,000	112

0804 INSTITUT ZA STANDARDE, MJERITELJSTVO I INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO BIH

Redni broj	Vrsta rashoda	Ekonomski kod	Budžet za 2002.god.	Povećanje / Smanjenje (+,-)	Budžet za 2003.god. (3+4)	Indeks (5/3 x 100)
	1	2	3	4	5	6
I. Tekući izdaci			1,979,493	592,507	2,572,000	130
1 Plaće zaposlenih		611100	1,218,000	261,000	1,479,000	121
2 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih poslan.		611200	248,800	38,520	287,320	115
3 Putni troškovi		613100	64,000	118,000	182,000	284
4 Izdaci za energiju		613200	32,000	400	32,400	101
5 Izdaci za komunalne usluge		613300	35,000	8,400	43,400	124
6 Nabavka materijala		613400	20,000	10,600	30,600	153
7 Izdaci za usluge prijevoza i goriva		613500	5,000	3,100	8,100	162
8 Unajmljivanje imovine i opreme		613600	145,920	24,286	170,206	117
9 Izdaci za tekuće održavanje		613700	27,000	34,974	61,974	230
10 Izdaci za osiguranje		613800	20,000	-15,000	5,000	25
11 Ugovorene usluge		613900	163,773	108,227	272,000	166
II. Tekući grantovi	6141 -6143		0	0	0	
III. Kapitalni izdaci			100,000	-100,000	0	
1 Nabavka građevina		821200	0	0	0	
2 Nabavka opreme		821300	100,000	-100,000	0	
3 Nabavka ostalih stalnih sredstava		821400		0	0	
IV. Programi posebne namjene			0	28,000	28,000	
1 Komisija za elektrotehniku			0	28,000	28,000	
2				0		
3				0		
V. SVE UKUPNO			2,079,493	520,507	2,600,000	125

0805 INSTITUT ZA AKREDITIRANJE BOSNE I HERCEGOVINE

Redni broj	Vrsta rashoda	Ekonomski kod	Budžet za 2002.god.	Povećanje / Smanjenje (+,-)	Budžet za 2003.god. (3+4)	Indeks (5/3 x 100)
	1	2	3	4	5	6
I.	Tekući izdaci		135,063	-15,063	120,000	89
1	Plaće zaposlenih	611100	54,450	15,550	70,000	129
2	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih poslan.	611200	16,263	3,741	20,004	123
3	Putni troškovi	613100	13,635	-7,263	6,372	47
4	Izdaci za energiju	613200	1,000	-55	945	95
5	Izdaci za komunalne usluge	613300	2,500	-1,249	1,251	50
6	Nabavka materijala	613400	3,000	-1,110	1,890	63
7	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	613500	0	0	0	
8	Unajmljivanje imovine i opreme	613600	10,000	-3,476	6,524	65
9	Izdaci za tekuće održavanje	613700	6,000	-4,200	1,800	30
10	Izdaci za osiguranje	613800	495	-495	0	0
11	Ugovorene usluge	613900	27,720	-16,506	11,214	40
II.	Tekući grantovi		6141 -6143	0	0	0
III.	Kapitalni izdaci		20,000	-20,000	0	0
1	Nabavka građevina	821200	0	0	0	
2	Nabavka opreme	821300	20,000	-20,000	0	
3	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400		0	0	
IV.	Programi posebne namjene		0	0	0	0
1				0		
2				0		
3				0		
V.	SVE UKUPNO		155,063	-35,063	120,000	77

0806 URED ZA VETERINARSTVO BOSNE I HERCEGOVINE

Redni broj	Vrsta rashoda	Ekonomski kod	Budžet za 2002.god.	Povećanje / Smanjenje (+,-)	Budžet za 2003.god. (3+4)	Indeks (5/3 x 100)
	1	2	3	4	5	6
I.	Tekući izdaci		458,250	1,039,000	1,497,250	327
1	Plaće zaposlenih	611100	232,518	522,064	754,582	325
2	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih poslan.	611200	71,607	159,705	231,312	323
3	Putni troškovi	613100	32,000	72,640	104,640	327
4	Izdaci za energiju	613200	11,000	24,970	35,970	327
5	Izdaci za komunalne usluge	613300	16,500	37,456	53,956	327
6	Nabavka materijala	613400	3,000	15,058	18,058	602
7	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	613500	11,000	24,970	35,970	327
8	Unajmljivanje imovine i opreme	613600	26,600	60,382	86,982	327
9	Izdaci za tekuće održavanje	613700	17,000	38,590	55,590	327
10	Izdaci za osiguranje	613800	3,273	6,547	9,820	300
11	Ugovorene usluge	613900	33,752	76,618	110,370	327
II.	Tekući grantovi		6141 -6143	0	0	0
III.	Kapitalni izdaci		39,000	-39,000	0	0
1	Nabavka građevina	821200	0	0	0	
2	Nabavka opreme	821300	39,000	-39,000	0	
3	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	
IV.	Programi posebne namjene		0	0	0	0
1	Rezerve cjepiva		0	0	0	
2	Dijagnostika ispitivanja		0	0	0	
3				0		
V.	SVE UKUPNO		497,250	1,000,000	1,497,250	301

0807 AGENCIJA ZA OZNAČAVANJE ŽIVOTINJA

Redni broj	Vrsta rashoda	Ekonomski kod	Budžet za 2002.god.	Povećanje / Smanjenje (+,-)	Budžet za 2003.god. (3+4)	Indeks (5/3 x 100)
	1	2	3	4	5	6
I. Tekući izdaci			0	500,000	500,000	
1 Plaće zaposlenih		611100	0	209,960	209,960	
2 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih poslan.		611200	0	76,000	76,000	
3 Putni troškovi		613100	0	27,000	27,000	
4 Izdaci za energiju		613200	0	4,940	4,940	
5 Izdaci za komunalne usluge		613300	0	15,000	15,000	
6 Nabavka materijala		613400	0	9,000	9,000	
7 Izdaci za usluge prijevoza i goriva		613500	0	13,200	13,200	
8 Unajmljivanje imovine i opreme		613600	0	18,000	18,000	
9 Izdaci za tekuće održavanje		613700	0	71,400	71,400	
10 Izdaci za osiguranje		613800	0	21,000	21,000	
11 Ugovorene usluge		613900	0	34,500	34,500	
II. Tekući grantovi		6141 -6143	0	0	0	
III. Kapitalni izdaci			0	0	0	
1 Nabavka građevina		821200	0	0	0	
2 Nabavka opreme		821300	0	0	0	
3 Nabavka ostalih stalnih sredstava		821400	0	0	0	
IV. Programi posebne namjene			0	0	0	
1 Troškovi regionalnih op.agencija			0	0	0	
2 Nabavka ušnih markica			0	0	0	
3				0		
V. SVE UKUPNO			0	500,000	500,000	

0808 KONKURENCIJSKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE

Redni broj	Vrsta rashoda	Ekonomski kod	Budžet za 2002.god.	Povećanje / Smanjenje (+,-)	Budžet za 2003.god. (3+4)	Indeks (5/3 x 100)
	1	2	3	4	5	6
I. Tekući izdaci			0	600,000	600,000	
1 Plaće zaposlenih		611100	0	396,800	396,800	
2 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih poslan.		611200	0	65,984	65,984	
3 Putni troškovi		613100	0	17,360	17,360	
4 Izdaci za energiju		613200	0	8,680	8,680	
5 Izdaci za komunalne usluge		613300	0	14,260	14,260	
6 Nabavka materijala		613400	0	9,000	9,000	
7 Izdaci za usluge prijevoza i goriva		613500	0	7,440	7,440	
8 Unajmljivanje imovine i opreme		613600	0	44,640	44,640	
9 Izdaci za tekuće održavanje		613700	0	4,960	4,960	
10 Izdaci za osiguranje		613800	0	4,030	4,030	
11 Ugovorene usluge		613900	0	26,846	26,846	
II. Tekući grantovi		6141 -6143	0	0	0	
III. Kapitalni izdaci			0	0	0	
1 Nabavka građevina		821200	0	0	0	
2 Nabavka opreme		821300	0	0	0	
3 Nabavka ostalih stalnih sredstava		821400	0	0	0	
IV. Programi posebne namjene			0	0	0	
1				0		
2				0		
3				0		
V. SVE UKUPNO			0	600,000	600,000	

9999 DIREKTNI TRANSFERI I REZERVIRANJA**99991 PROGRAMI POSEBNE NAMJENE-DIREKTNI TRANSFERI S JEDINSTVENOG RAČUNA TREZORA**

Redni broj	Vrsta rashoda	Ekonomski kod	Budžet za 2002.god.	Razlika (+,-)	Budžet za 2003.god.	Indeks (3+4) (5/3) x 100
	1	2	3	4	5	6
1.	Obaveze države- kontribucije		9.100.000,00	-7.206.270,00	1.893.730,00	21
2.	Ranije obaveze-Mjenice IBRD		1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	
3.	Osnivački kapital BiH u Evropskoj banci		7.600.000,00	-6.670.000,00	930.000,00	12
4.	Ranije obaveze-finans. izrade knjižica za pasoše		1.902.483,00	-1.902.483,00	0,00	
5.	Posebni programi-Srebrenica		500.000,00		500.000,00	
	UKUPNO		20.602.483,00	-17.278.753,00	3.323.730,00	16

99992 REZERVIRANJA

Redni broj	Vrsta rashoda	Ekonomski kod	Budžet za 2002.god.	Razlika (+,-)	Budžet za 2003.god.	Indeks (3+4) (5/3) x 100
	1	2	3	4	5	6
1.	Tekuća rezerva		3.621.952,00	-2.332.030,00	1.289.922,00	36
2	Rezerviranja za kapitalna ulaganja i stare obaveze		1.122.529,00	1.777.471,00	2.300.000,00	205
	UKUPNO		4.744.481,00	-1.154.471,00	3.589.922,00	76

Rezerviranja za kapitalna ulaganja obuhvataju planirana ulaganja za učešće u konstrukciji finansiranja obnove zgrade na Marin Dvoru u iznosu 1.200.000 KM i rezerviranja za neophodna kapitalna ulaganja kod ostalih budžetskih korisnika u ukupnom iznosu od 700.000 KM.

Način korištenja sredstava za ove namjene utvrđuje se Zakonom o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2003. godinu.

Svi budžetski korisnici dužni su da svoje analitičke projekcije rashoda uskladiti s namjenom rashoda po sintetičkim kontima utvrđenim u projekcijama rashoda po budžetskim korisnicima u prethodnim stavovima ovoga člana. Usklađene planske projekcije s planiranim mjesecnom dinamikom budžetski korisnici su dužni dostaviti Ministarstvu za trezor institucija BiH u roku od petnaest dana od dana objavljivanja Budžeta u "Službenom glasniku BiH".

Dokumenti iz prethodnih stavova ovoga člana su osnov za ostvarivanje prava korištenja sredstava, kao i za provođenje postupka kontrole i revizije izvršenja Budžeta.

III - DIO: NAMJENSKE STRUKTURE**Član 4.**

Rekapitulacija namjenskih struktura kapitalnih izdataka i posebnih programa koji su obuhvaćeni u projekcijama Budžeta po budžetskim korisnicima utvrđuju se kako slijedi:

4.1. STRUKTURA KAPITALNIH IZDATAKA

Redni broj	BUDŽETSKI KORISNIK	IZNOS
1	Sud Bosne i Hercegovine	5.000.000,00
2	Ured za reviziju finansijskog poslovanja institucija BiH	40.000,00
3	Agencija za statistiku BiH	20.000,00
4	Državna granična služba	3.200.000,00
	UKUPNO	8.260.000,00

Prethodne alokacije kapitalnih izdataka po budžetskim korisnicima smatraju se okvirnim.
O konačnoj nabavci i kapitalnim ulaganjima odlučuje Vijeće ministara BiH, a u skladu sa osiguranim izvorima sredstava.

4.2. STRUKTURA PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA

Redni broj	BUDŽETSKI KORISNIK	IZNOS
1.	Parlamentarna skupština BiH	386.243,00
1.1.	Klubovi poslanika	300.000,00
1.2.	Programi evrop. intergracija (VE i EU) i ost. medunar. sarad.	86.243,00
2.	Predsjedništvo BiH	1.563.340,00
2.2.	Ured oficira za vezu u Hagu	1.563.340,00
3	Ustavni sud Bosne i Hercegovine	68.000,00
3.1.	Engleska donacija	20.000,00
3.2.	Francuska donacija	28.000,00
3.3.	Donacija SAD	20.000,00
4.	Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice	5.200.000,00
4.1.	UNHCR-Program rješavanja probl. azilanata i imigr.	1.900.000,00
4.2.	UNHCR-Podrška Ministarstvu za ljudska prava i izbj.	150.000,00
4.3.	Participacija u programu rješavanja probl. Azilanata i imigr.	250.000,00
4.4.	Komisija za izbjegle i raseljene osobe	50.000,00
4.5.	Sektor za imigraciju i azil	350.000,00
4.6.	Program izbjeglica	2.500.000,00
5.	Ministarstvo za rezerv institucija BiH	748.158,00
5.1.	Centar za implementaciju ISFU	241.644,00
5.2.	Realizacija programa suksesije	506.514,00
6.	Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine	150.000,00
6.1.	Anketa o budžetu domaćinstava i zaposlenosti	150.000,00
7.	Ministarstvo za evropske integracije	250.000,00
7.1.	Sredstva za provedbu studije o izvodivosti i procesa pridr.	250.000,00
8	Ministarstvo civilnih poslova i komunikacija	1.141.137,00
8.1.	Komisija za granice	251.137,00
8.2.	Komisija za deminiranje	170.000,00
8.3.	Komisija za reviziju natur. lica	120.000,00
8.4.	Sredstva za održavanje sistema izdavanja pasoša	600.000,00
9	Arhiv BiH	20.000,00
9.1.	Realizacija programa suksesije	20.000,00
10.	Agencija za državnu službu BiH	250.000,00
10.1.	Trening aktivnosti	200.000,00
10.2.	Polaganje državnog ispita	50.000,00
11.	Ministarstvo vanjske trgovine i ek.odnosa	1.179.648,00
11.1.	Finansiranje pristupa BiH WTO	294.210,00
11.2.	Istraživanje kompetitivnosti BiH	50.000,00
11.3.	Projekat PRSP	763.438,00
11.4.	Program podrške BiH u menadžmentu (UNDP)	72.000,00
12.	Institut za standarde, mjeriteljstvo i intelekt.vlasn.	28.000,00
12.1.	Komisija za elektrotehniku	28.000,00
	UKUPNO	10.984.526,00

IV - DIO: SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA**Član 5.**

Obaveza za servisiranje vanjskog duga utvrđuje se u iznosu 324.374.540 KM. Struktura obaveza po kreditorima i izvorima za servisiranje vanjskog duga utvrđuje se kako slijedi:

Redni broj	KREDITOR	OBAVEZE U KM
1	Međunarodni monetarni fond	98.913.048
2	Svjetska banka (IBRD)	95.032.795
3	Pariski klub kreditora	61.763.618
4	Evropska banka za obnovu i razvoj	16.096.273
5	Svjetska banka - IDA krediti	10.781.615
6	Londonski klub kreditora	7.880.000
7	Vijeće evropske razvojne banke	4.408.918
8	Saudijski fond za rekonstrukciju i razvoj	4.118.755
9	Evropska investicijska banka	1.755.798
10	Eurofima	1.477.337
11	Ostali kreditori	5.034.986
12	Evropska komisija	1.349.245
13	Međunarodni fond za razvoj poljoprivrede	315.745
14	U K U P N O	308.928.133
15	Korektivni faktor (5%)	15.446.407
16	S V E U K U P N O	324.374.540

Član 6.

Programi posebnih namjena, kapitalnih ulaganja i ulaganja u tekuće izdatke budžetskih korisnika, za koje nisu osigurana sredstva u okviru budžetskih projekcija, mogu se finansirati u toku 2003. godine samo pod uslovom da se osiguraju dodatni namjenski izvori sredstava.

O obimu i prioritetima dodatnog finansiranja Vijeće ministara BiH donosi posebne odluke.

Svi prihodi i rashodi vezani za finansiranje ulaganja iz stava 1. ovog člana tretirat će se kao vanredni prihodi i vanredni rashodi Budžeta institucija BiH u 2003. godini.

V - DIO: ZAVRŠNE ODREDBE**Član 7.**

Procedure stvaranja obaveza, ispostavljanje zahtjeva za prijenos sredstava, kao i mehanizmi internog nadzora i kontrole u korištenju sredstava uređuju se Zakonom o izvršenju Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2003. godinu.

Član 8.

Ovaj budžet stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a važi za fiskalnu 2003. godinu.

PS BiH broj 6/03
25. februara 2003. godine
Sarajevo

PS BiH
broj
6/03
25.
februara
2003.
godine
Sarajevo

43

Na osnovu člana IV.4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma održanoj 04. februara 2003. godine i sjednici Doma naroda, održanoj 13. februara 2003. godine, usvojila je

ZAKON**O MINISTARSTVIMA I DRUGIM ORGANIMA UPRAVE BOSNE I HERCEGOVINE****I - OPĆE ODREDBE****Član 1.**

Ovim zakonom osnivaju se ministarstva i utvrđuju upravne organizacije, kao i druge institucije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: BiH) koje obavljaju poslove uprave iz nadležnosti BiH, određuje njihov djelokrug rada, način rukovodjenja, kao i druga pitanja od značaja za njihovo djelovanje.

Član 2.

Poslove uprave iz nadležnosti BiH obavljaju: ministarstva, upravne organizacije kao samostalne upravne organizacije, upravne organizacije u sastavu ministarstva, kao i druge institucije BiH osnovane posebnim zakonom ili kojima je posebnim zakonom povjereno obavljanje poslova uprave.

Član 3.

Sastav državnih službenika i zaposlenih u organima uprave iz člana 2. ovog zakona odražava nacionalnu strukturu stanovništva prema posljednjem popisu stanovništva u BiH, u skladu sa čl. V.4.b) i IX.3. Ustava BiH, odredbama Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 38/02), Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", broj 32/02) i Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 19/02).

Član 4.

Ministarstva su organi uprave koja obavljaju upravne i stručne poslove iz nadležnosti BiH u jednom ili više srodnih područja u kojima u cjelini, ili zakonom odnosno drugim propisom određenom obimu, neposredno obezbjeđuju primjenu zakona i drugih propisa i odgovaraju za njihovo izvršavanje.

Ministarstva pripremaju zakone i druge propise i opće akte iz svog djelokruga te obavljaju i druge poslove određene posebnim zakonima i drugim propisima.

Član 5.

Upravne organizacije osnivaju se za obavljanje upravnih i stručnih poslova čija priroda i način izvršavanja zahtijevaju posebnu organizovanost i samostalnost u radu.

Upravne organizacije mogu se osnovati kao samostalne upravne organizacije i kao upravne organizacije u sastavu ministarstava, i imaju svojstvo pravnog lica.

Upravne organizacije mogu se osnovati u sastavu ministarstva ako je potrebno zbog medusobne povezanosti poslova iz nadležnosti ministarstva i uprave i kada je, pored određenog stepena samostalnosti u vršenju poslova iz nadležnosti uprave potrebno obezbijediti usmjeravanje i nadzor u obavljanju poslova tih upravnih organizacija od strane ministarstva.

Upravne organizacije koje su u sastavu ministarstva odgovorne su ministarstvu u čijem su sastavu, a samostalne upravne organizacije odgovorne su Vijeću ministara BiH.

Upravne organizacije koje su u sastavu ministarstva finansiraju se iz državnog budžeta posredstvom ministarstva u čijem su sastavu.

Samostalne upravne organizacije se finansiraju iz budžeta koji se sastoji od sredstava iz državnog budžeta i iz nezavisnih izvora.

Član 6.

Za obavljanje stručnih, tehničkih i drugih poslova za potrebe Vijeća ministara BiH i organa uprave mogu se osnovati određene stručne, tehničke i druge službe, kao zajedničke ili samostalne službe koje mogu imati svojstvo pravnog lica.

O osnivanju službi iz stava 1. ovog člana za potrebe organa uprave odlučuje Vijeće ministara BiH.

II - MINISTARSTVA, UPRAVNE ORGANIZACIJE I SLUŽBE**Član 7.**

Ministarstva Bosne i Hercegovine su:

- Ministarstvo vanjskih poslova;
- Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa;
- Ministarstvo komunikacija i prometa;
- Ministarstvo finansija i trezora;
- Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice;
- Ministarstvo pravde;
- Ministarstvo sigurnosti;
- Ministarstvo civilnih poslova.

Član 8.

Ministarstvo vanjskih poslova nadležno je za:

- provođenje utvrđene politike BiH i radi na razvoju međunarodnih odnosa u skladu sa stavovima i smernicama Predsjedništva Bosne i Hercegovine;
- predlaže utvrđivanje stavova o pitanjima od interesa za vanjskopolitičke aktivnosti i međunarodni položaj BiH;
- zastupanje BiH u diplomatskim odnosima prema drugim državama, međunarodnim organizacijama i na međunarodnim konferencijama, i za neposrednu komunikaciju sa diplomatskim i predstavništвима drugih država i misijama međunarodnih organizacija u BiH i obavlja stručne poslove u vezi sa tim;
- praćenje stanja i razvoj međunarodnih odnosa BiH sa drugim državama, međunarodnim organizacijama i drugim subjektima međunarodnog prava i međunarodnih odnosa i o tome izvještava Parlament Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Bosne i Hercegovine i Vijeće ministara Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vijeće ministara);
- predlaganje Predsjedništvu Bosne i Hercegovine uspostavljanja ili prekida diplomatskih ili konzularnih odnosa sa drugim državama;
- saradnju s međunarodnim organizacijama, predlaganje Predsjedništvu Bosne i Hercegovine učlanjenje, odnosno učeće BiH u radu međunarodnih organizacija;
- organizovanje, usmjeravanje i koordiniranje rada diplomatsko-konzularnih predstavništava BiH u inostranstvu;
- pripremanje i organizovanje međunarodnih posjeta i susreta;
- pripremanje bilateralnih i multilateralnih sporazuma;
- vršenje poslova u vezi sa boravkom i zaštitom prava i interesa državljana BiH na stalnom i privremenom boravku u inostranstvu i domaćih pravnih lica u inostranstvu;
- da u saradnji sa nadležnim ministarstvima i institucijama prati međunarodna ekomska kretanja i odnose i obavještava nadležne organe o tome, kao i o ekonomskim odnosima BiH sa pojedinim zemljama i regionima;

- podsticanje, razvijanje i koordinacija saradnje sa iseljeništvom iz BiH;
- pripremu dokumentacije, analiza, informacija i drugih materijala za potrebe Predsjedništva Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara i drugih organa nadležnih za sprovođenje vanjske politike.

Član 9.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa nadležno je za:

- vanjskotrgovinsku politiku i carinsko-tarifnu politiku BiH;
- pripremanje ugovora, sporazuma i drugih akata iz oblasti ekonomskih odnosa i trgovine sa drugim državama;
- pripremanje bilateralnih i multilateralnih sporazuma i drugih akata vezano za obnovu i rekonstrukciju BiH;
- odnose sa međunarodnim organizacijama i institucijama iz oblasti vanjske trgovine i ekonomskih odnosa;
- pripremu i izradu makroekonomskih odnosno strateških dokumenata iz oblasti ekonomskih odnosa;
- poslovno okruženje, jedinstven ekonomski prostor;
- razvoj i promociju preduzetništva;
- kontrolu prometa roba i usluga koji imaju poseban režim u prometu odnosno u izvozu i uvozu;
- zaštitu potrošača;
- konkurenčiju;
- koordinacija međunarodne ekonomske pomoći BiH izuzev dijela koji se odnosi na pomoć Evropske unije;
- veterinarstvo.

Ministarstvo je nadležno i za obavljanje poslova i zadataka iz nadležnosti BiH koji se odnose na definisanje politike, osnovnih principa, koordiniranje djelatnosti i uskladivanje planova entitetskih tijela vlasti i institucija na međunarodnom planu u područjima:

- poljoprivrede;
- energetike;
- zaštitu okoline, razvoja i korištenja prirodnih resursa;
- turizma.

U sastavu ovog ministarstva kao upravna organizacija je Kancelarija za veterinarstvo BiH.

Član 10.

Ministarstvo komunikacija i prometa nadležno je za:

- politiku i regulisanje zajedničkih i međunarodnih komunikacionih uredaja;
- međunarodni i međuentitetski promet i infrastrukturu;
- pripremanje ugovora, sporazuma i drugih akata iz oblasti međunarodnih i međuentitetskih komunikacija i prometa;
- odnose sa međunarodnim organizacijama iz oblasti međunarodnih i međuentitetskih komunikacija i prometa;
- pripremu i izradu strateških i planskih dokumenata iz oblasti međunarodnih i međuentitetskih komunikacija, prometa, infrastrukture i informacionih tehnologija;
- poslovi kontrole neometanog transporta u međunarodnom transportu;
- civilno vazduhoplovstvo i nadzor vazdušnog prometa.

U sastavu ovog ministarstva je upravna organizacija Direkcija za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine, čija su prava i dužnosti utvrđena posebnim zakonom.

Član 11.

Ministarstvo finansija i trezora nadležno je za:

- principe poreske politike, taksi i propisa;
- odnose sa međunarodnim i domaćim finansijskim institucijama;
- pripremanje ugovora, sporazuma i drugih akata kojim BiH preuzima kreditne i druge finansijske obaveze sa drugim zemljama i međunarodnim organizacijama;
- planiranje i upravljanje dugom BiH, izvršavanje međunarodnih finansijskih obaveza;
- politiku novog zaduživanja u zemlji i inostranstvu;
- pripremu budžeta BiH i završnog računa BiH;
- koordiniranje aktivnosti za obezbjeđenje budžetskih sredstava BiH;
- izvršavanje budžeta BiH i staranje o finansiranju institucija BiH,
- vođenje aktivnosti o sukcesiji imovine bivše SFRJ;
- bankarske propise koji se odnose na funkcionisanje Centralne banke BiH;
- upravljanje imovinom u vlasništvu institucija BiH;
- kompiliranje, distribuiranje i objavljivanje konsolidovanih općih vladinih fiskalnih podataka.

Član 12.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice nadležno je za:

- praćenje i provodenje međunarodnih konvencija i drugih dokumenata iz oblasti ljudskih prava i osnovnih sloboda;
- promovisanje i zaštitu ličnih i kolektivnih ljudskih prava i sloboda;
- koordinaciju i pripremu izvještaja nadležnim domaćim organima i institucijama i međunarodnim institucijama i organizacijama o provođenju obaveza iz međunarodnih konvencija i međunarodnih dokumenata;
- kreiranje i provođenje aktivnosti na ispunjavanju obaveza BiH u pogledu prijema u evroatlantske integracije, a posebno u vezi sa primjenom Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama i njenim protokolima;
- praćenje, izrada i distribuiranje informacija o standardima, ostvarenjima i aktivnostima u oblasti ljudskih prava;
- saradnja sa vjerskim zajednicama;
- saradnja sa nacionalnim manjinama i njihovim udruženjima;
- saradnja sa institucijama i organizacijama zaduženim za traženje nestalih lica u BiH;
- saradnja sa Crvenim krstom/križom BiH i Međunarodnim komitetom Crvenog krsta/križa i humanitarnim organizacijama;
- staranje o pitanjima azila i o pravima izbjeglica koje dolaze u BiH;
- provođenje Anekса VII Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, kao i praćenje i nadzor provođenja tog Aneksa;
- kreiranje i provođenje politike BiH u oblasti povratka izbjeglica i raseljenih lica u BiH, projekata rekonstrukcije, i obezbjeđenje drugih uslova za održiv povratak;

- koordiniranje, usmjeravanje i nadzor u okviru Komisije za izbjeglice i raseljena lica, aktivnosti entiteta i drugih institucija u BiH odgovornih za provođenje politike u ovoj oblasti;
- sve ostale aktivnosti propisane Zakonom, i/ili koje se odnose na provođenje Aneksa VI i VII Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH;
- sve podatke koje Ministarstvo cijeni relevantnim u skladu sa svim važećim standardima o zaštiti podataka;
- saradnja sa nevladnim sektorom po pitanjima iz nadležnosti ministarstva;
- kreiranje politike useljavanja i azila u BiH;
- kreiranje politike Bosne i Hercegovine prema iseljeničtvu;
- prikupljanje, sistematiziranje, publikovanje i distribuiranje svih podataka iz nadležnosti ministarstva.

Član 13.

Ministarstvo pravde nadležno je za:

- administrativne funkcije vezano za pravosudne organe na državnom nivou;
- međunarodnu i međuentitetsku pravosudnu saradnju (medusobna pravna pomoć i kontakti sa međunarodnim tribunalima);
- izradu odgovarajućih zakona i propisa za uređenje pitanja iz alineje 1. i 2. ovog člana;
- obezbjeđivanje da zakonodavstvo BiH i njegova provedba na svim nivoima budu u skladu sa obavezama BiH koje proizilaze iz međunarodnih sporazuma;
- saradnju sa Ministarstvom vanjskih poslova i entitetima na izradi međunarodnih bilateralnih i multilateralnih sporazuma;
- davanje smjernica i praćenje pravnog obrazovanja, kako bi se obezbijedila međuentitetska harmonizacija u ovoj oblasti i postupanje u skladu sa najboljim standardima;
- općenito djelovanje kao centralno koordinirajući organ za obezbjeđivanje uskladenosti zakonodavstva i standarda pravosudnog sistema medu entitetima, bilo obezbjeđenjem uslova za raspravu ili koordiniranjem inicijativa;
- ekstradiciju;
- poslove upravne inspekcije nad izvršavanjem zakona koji se odnose na državne službenike i zaposlene organe uprave, upravni postupak i posebne upravne postupke i kancelarijsko poslovanje u organima uprave;
- pitanja udruženja građana, vodenje registara udruženja građana i nevladinih organizacija koje djeluju na teritoriji BiH;
- druge poslove i zadatke koji nisu u nadležnosti drugih ministarstava BiH, a srodnii su poslovima iz nadležnosti ovog ministarstva.

Član 14.

Ministarstvo sigurnosti nadležno je za:

- zaštitu međunarodnih granica, unutrašnjih graničnih prijelaza i regulisanje prometa na graničnim prijelazima BiH;
- sprječavanje i otkrivanje učinilaca krivičnih djela terorizma, trgovine drogom, krvotvorenja domaće i strane valute i trgovine ljudima i drugih krivičnih djela sa međunarodnim ili međuentitetskim elementom;

- međunarodnu saradnju u svim oblastima iz nadležnosti ministarstva;
- zaštitu lica i objekata;
- prikupljanje i korištenje podataka od značaja za bezbjednost BiH;
- organizaciju i usaglašavanje aktivnosti entitetskih ministarstava unutrašnjih poslova i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine u ostvarivanju bezbjednosnih zadataka u interesu BiH;
- provođenje međunarodnih obaveza i saradnju u provođenju civilne zaštite, koordiniranje djelovanja entitetskih službi civilne zaštite u BiH, i uskladivanje njihovih planova za slučaj prirodne ili druge nesreće koje zahvataju teritoriju BiH, i donošenje programa i planova zaštite i spašavanja;
- provodi politiku useljavanja i azila BiH i uređuje procedure vezano za kretanje i boravak stranaca u BiH.

U sastavu ovog ministarstva kao upravne organizacije su Državna granična služba BiH, Agencija za informacije i zaštitu BiH čija će prava, dužnosti i operativna samostalnost biti uređene posebnim zakonima, te Kancelarija za saradnju sa Interpolom kao samostalna služba čija se prava i dužnosti ureduju posebnim propisima.

Član 15.

Ministarstvo civilnih poslova nadležno je za:

- poslove državljanstva, upis i evidenciju građana, zaštitu ličnih podataka, prijavljivanje prebivališta i boravišta, lične isprave, putne isprave i postupak evidencije registracije vozila;
- deminiranje.

Ministarstvo je nadležno za obavljanje poslova i izvršavanje zadataka koji su u nadležnosti Bosne i Hercegovine i koji se odnose na utvrđivanje osnovnih principa koordiniranja aktivnosti, uskladivanja planova entitetskih tijela vlasti i definiranje strategije na međunarodnom planu u područjima:

- zdravstva i socijalne zaštite;
- penzija;
- nauke i obrazovanja;
- rada i zapošljavanja;
- kulture i sporta;
- geodetskim, geološkim i meteorološkim poslovima.

U sastavu ovog ministarstva je Direkcija za implementaciju CIPS projekta i Komisija za deminiranje u BiH kao samostalne službe čija su prava i dužnosti utvrđena posebnim propisima.

Član 16.

U skladu sa članom 13. ovog zakona, Ministarstvo pravde obavlja poslove i zadatke koji nisu u nadležnosti drugih ministarstava.

U slučaju sukoba djelokruga rada ministarstava ili ako pojedini poslovi nisu izričito predviđeni u djelokrugu rada pojedinih ministarstava, a srodnii su ostalim poslovima koje obavlja to ministarstvo, Vijeće ministara BiH će svojom odlukom utvrditi kojem ministarstvu pripadaju konkretni poslovi i zadaci.

III - SAMOSTALNE UPRAVNE ORGANIZACIJE

Član 17.

Samostalne upravne organizacije su:

1. Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine;
2. Institut za akreditovanje Bosne i Hercegovine;
3. Institut za standarde, mjeriteljstvo i intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine.

Osim upravnih organizacija iz ovog člana, posebnim zakonom mogu se osnivati i druge samostalne upravne organizacije iz nadležnosti Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

Prava i dužnosti, kao i druga pitanja od značaja za rad samostalnih upravnih organizacija uređuju se Zakonom o upravi i posebnim zakonima i propisima.

IV - DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

Član 18.

Na osnovu člana 23. Zakona o Vijeću ministara BiH, Direkcija za evropske integracije je nadležna za:

- koordiniranje poslova na usklajivanju pravnog sistema BiH sa standardima za pristupanje Evropskoj uniji (*acquis communautaire*);
- provjeru usklađenosti svih nacrta zakona i propisa koje Vijeće ministara dostavljaju ministarstva i upravne organizacije sa direktivama "Bijele knjige - Pripreme pridruženih zemalja Centralne i Istočne Evrope za integraciju u unutrašnje tržište Unije" i procedurama zadovoljavanja zahtjeva relevantne direktive;
- usklajivanje aktivnosti organa i institucija u BiH koje se odnose na odgovarajuće aktivnosti potrebne za evropske integracije;
- učestvuje kao tehničko operativno tijelo za kontakte sa Evropskom komisijom;
- koordinacija nad provođenjem odluka koje donose nadležni organi i institucije BiH, entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine u odnosu na sve aktivnosti potrebne za evropske integracije;
- učestvuje u aktivnostima ili izraduje nacrte zakona, drugih propisa i smjernica koje se odnose na izvršavanje poslova koje je BiH dužna preduzimati u procesu uključivanja u evropske integracije;
- djelovanje kao glavni operativni partner institucija Evropske komisije u procesu stabilizacije i pridruživanja;
- koordinacija pomoći Evropske unije BiH.

Direkcija će uspostaviti funkcionalni odnos sa ministarstvima, upravnim organizacijama i entitetskim vladama po pitanjima koja se odnose na evropsku integracionu strategiju i politike, usklajivanje zakona i koordinaciju pomoći.

V - RUKOVOĐENJE MINISTARSTVIMA, UPRAVNIM ORGANIZACIJAMA I SLUŽBAMA

Član 19.

Rukovođenje ministarstvima, upravnim organizacijama i službama, prava, obaveze, odgovornost, postavljenje i razrješenje funkcionera i rukovodećih radnika utvrđeni su u Zakonu o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 38/02), Zakonu o upravi ("Službeni glasnik BiH", broj 32/02), Zakonu o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 19/02) i posebnim zakonima i propisima kojima se osnivaju upravne organizacije i službe.

Član 20.

Ministarstvom rukovodi ministar u saradnji sa zamjenikom ministra i sekretarom u ministarstvu.

Ministar je za svoj rad i stanje u područjima koja su u djelokrugu rada ministarstva odgovoran Vijeću ministara BiH.

Ministar ima jednog zamjenika ministra koji se imenuje na isti način kao i ministar, s tim da ne može biti iz istog naroda iz čijih redova je biran ministar.

Član 21.

Upravnim organizacijama rukovode direktori, odnosno rukovodioci čiji je naziv određen zakonom ili odlukom o osnivanju upravne organizacije.

Rukovodioci upravnih organizacija odgovorni su za svoj rad i stanje u područjima koja su u djelokrugu upravne organizacije tijelu koje ih imenuje na tu dužnost.

Rukovodioci upravnih organizacija koje su u sastavu ministarstava za svoj rad odgovaraju i ministru koji rukovodi ministarstvom u čijem je sastavu upravna organizacija.

VI - ORGANIZACIJA, PROGRAM RADA I IZVJEŠTAJI O RADU MINISTARSTAVA, UPRAVNIH ORGANIZACIJA I SLUŽBI

Član 22.

Unutrašnja organizacija ministarstava i upravnih organizacija zasniva se na principima utvrđenim Zakonom o upravi, a utvrđuje se Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji.

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji ministarstava donosi ministar, a upravne organizacije rukovodilac upravne organizacije.

Prije donošenja Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji ministar, odnosno rukovodilac upravne organizacije dužan je pribaviti mišljenje ministra pravde.

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji smatra se donesenim kada to svojom odlukom potvrdi Vijeće ministara.

Član 23.

Ministarstva i upravne organizacije dužne su za svaku kalendarsku godinu donijeti Programme rada.

Programi rada moraju sadržavati aktivnosti prema politikama koje utvrde predsjedavajući i zamjenici predsjedavajućeg Vijeća ministara u skladu sa članom 29. Zakona o Vijeću ministara BiH.

Programi rada uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva za finansije i trezor o finansijskom aspektu programa rada, dostavljaju se na potvrđivanje Vijeću ministara.

Član 24.

Ministarstva i upravne organizacije dužni su o svom radu i stanju u upravnim područjima iz svog djelokruga rada za svaku kalendarsku godinu podnijeti izvještaj o radu.

Izvještaj se podnosi Vijeću ministara.

VII - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 25.

U roku od petnaest dana od dana stupanja na snagu ovog zakona Vijeće ministara BiH svojom posebnom odlukom utvrdit će način preuzimanja poslova između ministarstava osnovanih ranijim Zakonom o Vijeću ministara BiH i ministarstvima BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 11/00) i ministarstava uspostavljenih ovim zakonom, a naročito način preraspodjele državnih službenika i ostalih zaposlenih i raspodjele arhiva, evidencije, dokumentacije, materijalno-tehničkih sredstava, finansijskih i drugih obaveza, odrediti sjedišta ministarstava i urediti druga pitanja od značaja za uspješan i kontinuiran rad ministarstava.

Član 26.

Upravni postupci koji nisu pravosnažno okončani u organima uprave koji se ovim zakonom ukidaju ili čiji je djelokrug izmijenjen, nastaviti će se u organima nadležnim za vođenje tih upravnih postupaka.

Član 27.

U roku od trideset dana od dana stupanja na snagu ovog zakona imenovani ministri i rukovodioci upravnih organizacija i službi dužni su podnijeti Vijeću ministara BiH prijedloge pravilnika o unutrašnjoj organizaciji.

Član 28.

U roku od devedeset dana od dana stupanja na snagu ovog zakona Vijeće ministara će posebnom odlukom utvrditi način uključivanja postojećih samostalnih upravnih organizacija i službi u sastav ministarstava sukladno ovom zakonu, kao i druga pitanja od značaja za osiguranje kontinuiteta u radu upravnih organizacija i službi.

Član 29.

Shodno odredbama ovog zakona organi uprave uspostavljeni prije donošenja Ustava Bosne i Hercegovine: Zavod za zdravstvenu zaštitu, Zavod za zapošljavanje, Zavod za međunarodnu naučnu, tehničku, obrazovnu i sportsku saradnju, Zavod za zaštitu kulturnog, istorijskog i prirodnog nasljeđa, Zavod za geodetske poslove, Meteorološki zavod i Zavod za geologiju prestaju sa radom, a njihovi poslovi prelaze u Ministarstvo civilnih poslova i Ministarstvo vanjskih poslova u skladu sa odredbama čl. 8. i 15. ovog zakona.

Odluku o statusu opreme, inventara i drugih stvari, sredstava za rad, arhive i dokumentacije, službenih prostorija i zaposlenih organa uprave iz stava 1. ovog člana, donijet će Vijeće ministara u saradnji sa Agencijom za državnu službu u roku od 90 dana.

Član 30.

Vijeće ministara će u roku od šezdeset dana od dana stupanja na snagu ovog zakona pokrenuti postupak pred Parlamentarnom skupštinom BiH za donošenje zakona kojim će se urediti pitanje nastavka rada drugih ustanova, službi i tijela koja su uspostavljena propisima BiH i RBiH, a koja su obavljala ili obavljaju upravne, stručne ili druge poslove iz okvira nadležnosti BiH ili za potrebe tijela vlasti BiH.

Član 31.

U roku od tri mjeseca od stupanja na snagu ovog zakona Vijeće ministara BiH pokrenut će aktivnosti usklađivanja ranije donešenih zakona i propisa koji uređuju pitanja osnivanja i rada tijela i ustanova iz oblasti javne uprave sa ovim zakonom, kao i Zakonom o Vijeću ministara BiH, Zakonom o državnoj službi u institucijama BiH.

Član 32.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

PS BiH broj 9/03
13. februara 2003. godine
Sarajevo

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Šefik Džaferović , s. r.	Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Velimir Jukić , s. r.
--	---

44

Na osnovu člana IV 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma održanoj 3. januara 2003. godine i na sjednici Doma naroda održanoj 13. februara 2003. godine, donijela je

ZAKON

O UVОZУ I IZVOZУ ORUŽJA I VOJNE OPREME

Član 1.

Ovim zakonom propisuje se način i uvjeti pod kojima se može vršiti uvoz, izvoz i tranzit oružja i vojne opreme, definira se šta se smatra oružjem i vojnom opremom, utvrđuje organ nadležan za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz, tranzit i posredovanje u prometu oružjem i vojnom opremom ili za promet usluga vezanih za oružje i vojnu opremu i uvjeti pod

kojima se mogu izdavati te dozvole, sadržaj dozvole, organi nadležni za davanje prethodne saglasnosti i mišljenja, međusobni odnosi i obaveze nadležnih organa i saradnja sa međunarodnim organizacijama, mogućnost sporazumijevanja o saradnji u pogledu istraživanja, usavršavanja i tehničke razmjene u pogledu oružja i vojne opreme, ovlaštenja Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa i carinskih organa u provođenju ovog zakona i kaznene mjere koje se mogu izreći u slučaju kršenja odredaba ovog zakona.

Član 2.

1. Uvoz, izvoz i tranzit oružja i vojne opreme podrazumijeva ulazni i izlazni promet oružja i vojne opreme preko granica Bosne i Hercegovine kopnenim, pomorskim ili zračnim putem, bez obzira na krajnju destinaciju.
2. Posredovanje u prometu oružjem i vojnom opremom označava radnju kojom fizičko ili pravno lice, koje se stalno ili privremeno nalazi na lokaciji unutar granica Bosne i Hercegovine, omogućava ili organizuje promet oružja i vojne opreme, koje je locirano u ili van Bosne i Hercegovine, u drugu zemlju.
3. Za promet usluga koje su vezane za oružje i vojnu opremu potrebna je dozvola, koja se izdaje u skladu sa ovim zakonom.
4. Promet usluga iz stava 3. podrazumijeva obezbjedenje usluge između fizičkih ili pravnih lica iz Bosne i Hercegovine i fizičkih ili pravnih lica u stranoj zemlji ili carinskoj teritoriji.

Član 3.

1. Oružje i vojna oprema, kao i njihovi rezervni dijelovi u smislu ovog zakona, podrazumijeva sve pozicije na najnovijoj "Zajedničkoj listi vojne opreme obuhvaćene Pravilima ponašanja Evropske unije o postupanju kod izvoza oružja" (u daljem tekstu: Zajednička lista vojne opreme).
2. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ministarstvo) objavljuje i ažurira zvaničan prijevod Zajedničke liste vojne opreme u "Službenom glasniku BiH".

Član 4.

Sva fizička i pravna lica koja su uključena u uvoz, izvoz, tranzit ili posredovanje u prometu oružjem i vojnom opremom registrirat će se kod Ministarstva. Procedura registracije propisuje se uputstvom koje donosi Ministarstvo.

Član 5.

1. Dozvolu za uvoz, izvoz, tranzit ili posredovanje u prometu oružjem i vojnom opremom, ili dozvolu za promet usluga vezanih za oružje i vojnu opremu (u daljem tekstu: dozvola) izdaje Ministarstvo.
2. Prije izdavanja dozvole u skladu sa ovim zakonom, Ministarstvu se obavezno dostavlja certifikat krajnjeg korisnika (*End user certificate*).
3. Za dobivanje dozvole za uvoz, izvoz, tranzit ili posredovanje u prometu oružja i vojne opreme ili dozvole za promet usluga u vezi sa naoružanjem i vojnom opremom, potrebna je prethodna saglasnost Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ministarstvo vanjskih poslova) i Ministarstva civilnih poslova i komunikacija Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ministarstvo civilnih poslova i komunikacija) i mišljenje Stalnog komiteta za vojna pitanja.

Član 6.

1. Prilikom davanja prethodne saglasnosti iz člana 5. stav 3. Ministarstvo vanjskih poslova vodi računa naročito o:
 - a) zabranama i sankcijama Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda;
 - b) preuzetim međunarodnim obavezama, vanjskopolitičkim interesima i specifičnim interesima Bosne i Hercegovine u odnosu na strateške vanjskopolitičke partnere Bosne i Hercegovine;
 - c) Pravilima ponašanja Evropske unije o postupanju kod izvoza oružja;
 - d) principu neširenja oružja za masovno uništavanje.
2. Prethodnom saglasnošću Ministarstva za civilne poslove i komunikacije iz člana 5. stav 3. potvrđuje se da izdavanje dozvole neće ugroziti javnu sigurnost unutar Bosne i Hercegovine.

Član 7.

1. Ukoliko je izdavanje dozvole u skladu sa interesima vanjske politike i međunarodnim obavezama Bosne i Hercegovine, dozvola iz člana 5. stav 1. može se izdati i kada se uvoz, izvoz, tranzit ili posredovanje obavlja u slučaju podrške:
 - a) odluci Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda;
 - b) odluci u okviru Organizacije za sigurnost i saradnju u Evropi (OSCE), ili
 - c) bilo kojoj drugoj mirovnoj operaciji, koja se provodi u skladu sa principima Povelje Ujedinjenih naroda u okviru međunarodne organizacije.
2. Ministarstvo pribavlja od Ministarstva vanjskih poslova dokaz o ispunjavanju uvjeta iz stava 1.

Član 8.

1. Ministarstvo donosi uputstava kojima se regulira uvoz, izvoz, tranzit i posredovanje u prometu oružjem i vojnom opremom, u skladu sa ovim zakonom.
2. Ministarstvo uputstvom propisuje obaveze carinskih organa u provođenju ovog zakona.
3. Za oružje i vojnu opremu propisanu ovim zakonom, tarifne oznake su utvrđene Zakonom o carinskoj tarifi Bosne i Hercegovine. ("Službeni glasnik BiH", br. 1/98 i 31/02).
4. Ministarstvo izdaje dozvolu i za sve oblike privremenog uvoza i izvoza, i poslove reeksporta u skladu sa uputstvima iz stava 1.

Član 9.

1. Dozvola iz člana 5. stav 1. sadrži, naročito:
 - a) krajnji rok za realizaciju transakcije;
 - b) odredbu o opozivu dozvole u slučaju prestanka prestanka za njezinu izdavanje;
 - c) uvjete u vezi transportnih sredstava, transportnom maršutom, mjestima graničnog prijelaza, bezbjednošću i sigurnošću transporta.
2. Pored sadržaja iz stava 1. dozvola za izvoz sadrži i odredbu o obaveznom trenutnom obaveštenju Ministarstvu, da je izvoz izvršen.

Član 10.

1. Dozvola se ne može izdavati za uvoz, izvoz, tranzit ili posredovanje u prometu oružjem i vojnom opremom, u skladu sa ovim zakonom, ukoliko se usavršavanje, proizvodnja ili upotreba tog oružja i vojne opreme vrše suprotno zakonima Bosne i Hercegovine ili entiteta.

2. U interesu javne bezbjednosti, Ministarstvo može zatražiti poseban nadzor nad transportom oružja i vojne opreme od strane ovlaštenih državnih ili entitetskih organa.

Član 11.

1. Ministarstvo uspostavlja bazu podataka o dozvolama izdatim u skladu sa ovim zakonom, i svakih šest mjeseci dostavlja Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine izvještaj o izdatim dozvolama.
2. U svrhu međunarodne saradnje i radi dostavljanja generalnom sekretaru Ujedinjenih naroda, kao i zemljama učesnicama Organizacije za sigurnost i saradnju u Evropi (u daljem tekstu: OSCE) i Sekretarijatu OSCE-a, Ministarstvo vanjskih poslova može tražiti od Ministarstva slijedeće:
 - a) pregled uvoznih dozvola izdatih u skladu sa ovim zakonom i listu vrsta oružja i vojne opreme i zemlju porijekla;
 - b) pregled izvoza oružja i vojne opreme za koje je primljeno obaveštenje u skladu sa članom 9. stav 2., navodeći vrstu oružja i vojne opreme, zemlju destinacije i godišnju ukupnu vrijednost svih izvoznih poslova;
 - c) druge podatke koji se odnose na uvoz i izvoz oružja i vojne opreme, koje je Bosna i Hercegovina obavezna obezbijediti u skladu sa međunarodnim pravom i međunarodnim obavezama.

3. Ministarstvo vanjskih poslova može obavijestiti druge države o svakom odbijanju izdavanja dozvole za izvoz oružja i vojne opreme, navodeći zemlju odredišta, namjeravano krajnje odredište, kategoriju i količinu oružja i vojne opreme, i okolnosti koje su relevantne za odbijanje izdavanja dozvole.

4. Ukoliko Ministarstvo ima saznanje da je jedna od država članica OSCE-a odbila izdavanje dozvole za sličnu transakciju tokom protekle tri godine, Ministarstvo će zatražiti od Ministarstva vanjskih poslova da, prije izdavanja dozvole, u skladu sa ovim zakonom, konsultira državu koja je odbila izdavanje dozvole.

Član 12.

1. Ugovori o proizvodnoj saradnji, kao i o saradnji koja se odnosi na istraživanje, usavršavanje i tehničku razmjenu u pogledu oružja i vojne opreme, bez obzira na rok trajanja ugovora, registrirat će se kod Ministarstva u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskoj politici BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 7/98).
2. Registracija ugovora iz stava 1. će obuhvatati i ugovore koji su na snazi u momentu stupanja na snagu ovog zakona.
3. Ministarstvo će, uz saglasnost Ministarstva vanjskih poslova, odbiti registraciju ugovora iz stava 1. u slučajevima kada ti ugovori nisu u skladu sa interesima vanjske politike Bosne i Hercegovine, ili su u suprotnosti sa obavezama Bosne i Hercegovine prema međunarodnom pravu ili međunarodnim obavezama.

Član 13.

U slučaju tranzitnih letova aviona koji slijede na teritoriju Bosne i Hercegovine, nadležni carinski organ je ovlašten da izvrši uvid u kompletan popis oružja i vojne opreme, kao i njihovu provjeru.

Član 14.

1. Kaznom zatvora u trajanju od jedne do deset godina, kaznit će se lice, ako svojevoljno:
 - a) vrši uvoz, izvoz, tranzit ili posredovanje oružjem i vojnom opremom bez dozvole propisane ovim zakonom;

- b) daje lažne izjave ili izostavi materijalne činjenice u postupku izdavanja dozvole;
 - c) ne izvrši registraciju ugovora u skladu sa članom 12.
2. Kaznom zatvora u trajanju od najmanje deset godina ili dužom kaznom u skladu sa Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine, kaznit će se lice koje organizira grupu s namjerom da izvrši djelo iz stava 1.
3. Kaznom zatvora u trajanju od šest mjeseci do pet godina, kaznit će se lice, ako:
- a) iz nehata vrši uvoz, izvoz, tranzit ili posredovanje u prometu oružjem i vojnom opremom, bez dozvole propisane ovim zakonom;
 - b) iz nehata da lažne iskaze ili izostavi materijalne činjenice u zahtjevu za izdavanje dozvole;
 - c) iz nehata ne izvrši registraciju ugovora u skladu sa članom 12.
4. Novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine kaznit će se lice koje iz nehata omogući da se izvrši djelo iz ovog člana.

Član 15.

Novčanom kaznom do 10.000,00 KM ili kaznom zatvora do šest mjeseci, kaznit će se lice za prekršaj, ako prekrši neki od uvjeta ili uvjete obuhvaćene dozvolom, koja je izdata u skladu sa ovim zakonom.

Član 16.

Za djela iz čl. 14. i 15. kaznit će se i privredno društvo kaznom propisanom Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine.

Član 17.

Za vođenje postupka i izricanje kazni za djela iz čl. 14. i 16. nadležan je Sud Bosne i Hercegovine.

Član 18.

Uputstva, pravila i procedure za provođenje ovog zakona donijet će se u roku od trideset dana od dana donošenja ovog zakona.

Član 19.

Odredbe ovog zakona ne primjenjuju se na korišćenje zračnog prostora Bosne i Hercegovine u slučajevima preleta.

Član 20.

1. Stupanjem na snagu ovog zakona prestaju da važe odredbe entitetskih zakona koji reguliraju ovu materiju, ukoliko su u suprotnosti sa odredbama ovog zakona.
2. U slučaju suprotnosti odredaba ovog zakona sa odredbama Zakona o vanjskotrgovinskoj politici BiH i Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine, ("Službeni glasnik BiH", br. 21/98 i 10/02), primjenjivat će se odredbe ovog zakona.

Član 21.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a objavit će se i u službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

PS BiH broj 10/03
13. februara 2003. godine
Sarajevo

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Šefik Džaferović, s. r.	Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Velimir Jukić, s. r.
--	---

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE

45

Na osnovu člana V. 4 Ustava Bosne i Hercegovine i čl. 5. i 10. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 38/02), Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj 4. februara 2003. godine, donio je

ODLUKU

O ODOBRAVANJU IMENOVANJA MINISTRA I ZAMJENIKA MINISTRA PRAVDE U VIJEĆU MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE

I

Na osnovu Odluke predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o imenovanju ministra i zamjenika ministra pravde u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine broj 01-1-11/03 od 22. januara 2003. godine, odobrava se imenovanje:

- SLOBODANA KOVAČA, za ministra pravde i
- NIKE GRUBEŠIĆA, za zamjenika ministra pravde.

II

Ministar i zamjenik ministra iz tačke I ove odluke preuzimaju dužnost danom odobravanja njihovog imenovanja.

III

Odluku objaviti u "Službenom glasniku BiH".

PS BiH broj 3/03 4. februara 2003. godine Sarajevo	Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Šefik Džaferović, s. r.
--	--

DOM NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE

46

Na osnovu člana IV. 3. b) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 7. Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 27/00), Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj 31. januara 2003. godine, donio je

ODLUKU

O IZBORU PREDSJEDAVAJUĆEG I ZAMJENIKA PREDSJEDAVAJUĆEG DOMA NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE

I

Za predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine izabran je VELIMIR JUKIĆ, delegat iz reda hrvatskog naroda.

Za prvog zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine izabran je MUSTAFA PAMUK, delegat iz reda bošnjačkog naroda.

Za drugog zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine izabran je GORAN MILOJEVIĆ, delegat iz reda srpskog naroda.

II

Dužnost predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine automatski se rotira svakih osam mjeseci počevši od dana izbora predsjedavajućeg.

III

Odluku objaviti u "Službenom glasniku BiH".

PS BiH broj 7/03
31. januara 2003. godine
Sarajevo

Privremeni predsjedavajući
Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
Mustafa Pamuk, s. r.

47

Na osnovu člana 23. i člana 28. Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 27/00), Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj 31. januara 2003. godine i sjednici održanoj 13. februara 2003. godine, donio je

ODLUKU

**O IZBORU ČLANOVA KOMISIJA U DOMU NARODA
PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I
HERCEGOVINE**

I

U Ustavno-pravnu komisiju Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine izabrani su:

1. ILIJA FILIPOVIĆ,
2. TOMISLAV LIMOV,
3. HILMO NEIMARLIJA,
4. HALID GENJAC,
5. BOŠKO ŠILJEGOVIĆ,
6. NADE RADOVIĆ.

II

U Komisiju za vanjsku i trgovinsku politiku Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine izabrani su:

1. HASAN ČENGIĆ,
2. OSMAN BRKA,
3. ANTO SPAJIĆ,
4. VELIMIR JUKIĆ,
5. VINKO RADOVANOVIC,
6. NADE RADOVIĆ.

III

U Komisiju za finansijske i administrativne poslove Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine izabrani su:

1. ZORAN SPASOJEVIĆ,
2. GORAN MILOJEVIĆ,
3. MUSTAFA PAMUK,
4. OSMAN BRKA,
5. BRANKO ZRNO,
6. VELIMIR JUKIĆ.

PS BiH broj 8/03
13. februara 2003. godine
Sarajevo

Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
Velimir Jukić, s. r.

**VIJEĆE MINISTARA
BOSNE I HERCEGOVINE**

48

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 38/02), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 2. sjednici održanoj 13. februara 2003. godine, donijelo je

ODLUKU

**O IZMJENI ODLUKE O RASPODJELI I NAČINU
UTROŠKA NOVČANIH SREDSTAVA OSTVARENIH NA
OSNOVU PRUŽENIH USLUGA ZRAČNE NAVIGACIJE
U 2001. GODINI**

I

U Odluci o raspodjeli i načinu utroška novčanih sredstava ostvarenih na osnovu pruženih usluga zračne navigacije u 2001. godini ("Službeni glasnik BiH", broj 33/02) u tački II stav 2. mijenja se i glasi:

"Nakon provedenog postupka po procedurama iz stava 1. Ministarstvo za trezor institucija Bosne i Hercegovine će izvršiti transfer sredstava na račune: BH DCA Central profit banka Sarajevo, broj računa 1291061000663205, Federalna direkcija za civilno zrakoplovstvo: Raiffeisen banka Mostar, broj računa 500113000 SWIFT Code RZBA BA 2S i Republička direkcija za civilnu vazdušnu plovidbu: Raiffeisen banka Banja Luka, račun broj 502016000-450877."

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 9/03
13. februara 2003. godine
Sarajevo

Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Adnan Terzić, s. r.

49

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 38/02) Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 2. sjednici održanoj 13. februara 2003. godine, donijelo je

ODLUKU

**O NAČINU PRIVREMENOG FINANSIRANJA
MINISTARSTVA PRAVDE, MINISTARSTVA
SIGURNOSTI I MINISTARSTVA KOMUNIKACIJA I
PROMETA**

I

Odobrava se Ministarstvu civilnih poslova na privremenoj osnovi korištenje tekuće rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine do iznosa 150.000,00 KM mjesečno za potrebe finansiranja tekućih izdataka novoosnovanih Ministarstva pravde, Ministarstva sigurnosti i Ministarstva komunikacija i prometa.

II

Ministarstvo civilnih poslova će na osnovu utvrđenog Budžeta Ministarstva civilnih poslova i komunikacija za 2003. godinu i na osnovu ove odluke, a u saradnji sa Ministarstvom za finansije i trezor, utvrditi mjesečne operativne budžete prema postojećoj budžetskoj klasifikaciji.

III

Do usvajanja unutrušnje organizacije ministarstva iz tačke I ove odluke finansijsku dokumentaciju na osnovu koje

Finansijska služba Ministarstva civilnih poslova vrši unos preko informacionog sistema finansijskog upravljanja (ISFU) u Glavnu knjigu Trezora ovjeravat će resorni ministri i njihovi zamjenici.

IV

Do usvajanja Zakona o ministarstvima Bosne i Hercegovine i prijema izvršilaca u novoosnovana ministarstva, tehničke radnje pripreme i obrade finansijske dokumentacije vršit će postojeća Služba finansijskih poslova Ministarstva civilnih poslova i komunikacija.

V

Rebalansom Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2003. godinu utvrdit će se ukupno potrebna sredstva za funkcionisanje Ministarstva pravde, Ministarstva sigurnosti, Ministarstva komunikacija i na osnovu tog knjigovodstvena usaglašavanja i dodatna evidentiranja u Glavnoj knjizi Trezora.

VI

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo civilnih poslova i Ministarstvo finansija i trezora.

VII

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 11/03
13. februara 2003. godine
Sarajevo

Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Adnan Terzić, s. r.

50

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 38/02), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 3. sjednici održanoj 20. februara 2003. godine, donijelo je

ODLUKU**O PRIHVATANJU DONACIJE VOZILA MISIJE EVROPSKE KOMISIJE U BOSNI I HERCEGOVINI****I**

Vijeće ministara prihvata donaciju 9 vozila Delegacije Evropske komisije u Bosni i Hercegovini koja će se registrovati na Direkciju za Evropske integracije.

II

Vozila iz tačke I ove odluke ustupaju se na korišćenje Misiji Evropske Komisije, Jedinici za evaluaciju i praćenje povratka, a za potrebe nadzora nad implementacijom programa povratka koji je dodijeljen firmi Franklin S.A.

III

Po isteku ugovora o nadzoru nad projektom, vozila u ispravnom stanju firma Franklin S.A. predaje Direkciji za Evropske integracije na čiji prijedlog se vrši raspodjela u skladu sa odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

Delegacija Evropske unije predaje vozila Direkciji za Evropske integracije u skladu sa Ugovorom o donaciji, koji je sastavni dio ove odluke.

IV

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Direkcija za Evropske integracije Bosne i Hercegovine i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, a za potpisnika ugovora u prihvatanju donacije određuje se Osman Topčagić, direktor Direkcije za Evropske integracije.

V

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 12/03
20. februara 2003. godine
Sarajevo

Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Adnan Terzić, s. r.

KOORDINACIONI ODBOR INSTITUCIJA ZA REVIZIJU**51**

Na osnovu člana 29. stav 3. Zakona o reviziji finansijskog poslovanja institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 17/99), Odluke o privremenom finansiranju institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za period januar-mart 2003. godine ("Službeni glasnik BiH", broj 4/03) i Odluke o finansiranju Koordinacionog odbora i Sekretarijata Koordinacionog odbora, broj 03-1/01, Koordinacioni odbor institucija za reviziju, na 12. sjednici donio je

ODLUKU**O PRIVREMENOM FINANSIRANJU KOORDINACIONOG ODBORA INSTITUCIJA ZA REVIZIJU ZA PERIOD JANUAR-MART 2003. GODINE****I**

Ovom odlukom odobrava se privremeno finansiranje Koordinacionog odbora institucija za reviziju za period januar-mart 2003. godine.

II

Privremeno finansiranje Koordinacionog odbora institucija za reviziju za period iz tačke I ove odluke utvrđuje se do iznosa od 1/4 ukupnih prihoda raspoređenih Finansijskim planom Koordinacionog odbora institucija za reviziju za 2002. godinu.

III

Rashod prihoda vršit će se najviše do 1/4 rashoda utvrđenih Finansijskim planom Koordinacionog odbora institucija za reviziju za 2002. godinu, a prema Odluci o finansiranju Koordinacionog odbora i Sekretarijata Koordinacionog odbora, broj 03-1/01.

IV

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku BiH" i službenim glasilišma entiteta.

Broj 01-011-2-05/03
27. februara 2003. godine
Sarajevo

Predsjedavajući
Koordinacionog odbora
Ivan Milić, s. r.

INSTITUT ZA STANDARDE, MJERITELJSTVO I INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE**52**

Na osnovu člana 16. st. 2. i 156. Zakona o industrijskom vlasništvu u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 3/02) v.d. direktor Institut za standarde, mjeriteljstvo i intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine, donosi

ODLUKU

O UVJETIMA ZA UPIS U REGISTRE ZASTUPNIKA ZA ZAŠTITU INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA KOJE VODI INSTITUT ZA STANDARDE, MJERITELJSTVO I INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE

I - OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovom odlukom uređuju se uvjeti za upis zastupnika u registre zastupnika koje vodi Institut za standarde, mjeriteljstvo i intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Institut) koji su ovlašteni za zastupanje u postupcima sticanja, održavanja, prometa i prestanka prava industrijskog vlasništva (u daljem tekstu: zaštita prava industrijskog vlasništva) propisanim Zakonom o industrijskom vlasništvu u Bosni i Hercegovini.

II - ZASTUPANJE PRED INSTITUTOM

Član 2.

1. Pravne i fizičke osobe koje se bave zastupanjem u postupcima zaštite prava industrijskog vlasništva pred Institutom moraju biti upisane u odgovarajući registar zastupnika, kojeg vodi Institut.
2. Strane pravne i fizičke osobe ostvaruju prava u postupcima pred Institutom samo preko zastupnika, koji su ovlašteni za zastupanje.

III - ZASTUPNICI ZA ZAŠTITU INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA

Član 3.

1. U postupcima pred Institutom pravne i fizičke osobe (u daljem tekstu: stranke) mogu zastupati patentni zastupnici i zastupnici za industrijski dizajn i žigove.
2. Patentni zastupnici zastupaju stranke u svim postupcima zaštite prava industrijskog vlasništva propisanim Zakonom o industrijskom vlasništvu u Bosni i Hercegovini.
3. Zastupnici za industrijski dizajn i žigove zastupaju stranke samo u postupcima u vezi sa zaštitom prava na industrijski dizajn, žigove i geografske označke propisanim Zakonom o industrijskom vlasništvu u Bosni i Hercegovini.

Član 4.

Patentni zastupnik može biti:

1. osoba, koja je državljanin Bosne i Hercegovine i ima prebivalište u Bosni i Hercegovini, koja je diplomirala na pravnom, tehničkom ili prirodoslovnom fakultetu u Bosni i Hercegovini ili u bivšoj SFRJ do 22. maja 1992. godine i koja je položila stručni ispit za patentnog zastupnika pred Institutom. Osoba koja je diplomirala na naznačenim fakultetima u inostranstvu stiče uvjet iz ove tačke nakon nostrifikacije diplome od strane nadležnog organa;
2. advokat ili advokatsko društvo, koji zapošljava najmanje jednu osobu koja ispunjava uvjete iz tačke 1. ovog člana ili sa takvom osobom ima zaključen ugovor;
3. pravna osoba, koja je registrovana u Bosni i Hercegovini, koja zapošljava najmanje jednu osobu koja ispunjava uvjete iz tačke 1. ovog člana ili sa takvom osobom ima zaključen ugovor.

Član 5.

Zastupnik za industrijski dizajn i žigove može biti:

1. osoba, koja je državljanin Bosne i Hercegovine i ima prebivalište u Bosni i Hercegovini, koja je diplomirala na fakultetu u Bosni i Hercegovini ili u bivšoj SFRJ do 22. maja 1992. godine i koja je položila stručni ispit za zastupnika za industrijski dizajn i žigove pred Institutom. Osoba koja je diplomirala na fakultetu u inostranstvu stiče uvjet iz ove tačke nakon nostrifikacije diplome od strane nadležnog organa;

2. advokat ili advokatsko društvo;

3. pravna osoba, registrovana u Bosni i Hercegovini, koja zapošljava najmanje jednu osobu koja ispunjava uvjete iz tačke 1. ovog člana ili sa takvom osobom ima zaključen ugovor.

Član 6.

Bez polaganja stručnog ispita pred Institutom mogu se upisati u registar zastupnika osobe koje imaju završen pravni, tehnički ili prirodoslovni fakultet i koje su radile najmanje tri godine na poslovima ispitivanja u postupcima zaštite prava industrijskog vlasništva u Institutu. O ispunjenju uvjeta iz ovog stava prilaže se odgovarajuća potvrda izdata od Instituta.

Član 7.

Pravo na upis u registre zastupnika iz čl. 4. i 5. ove odluke imaju osobe koje nisu osuđivane na kaznu zatvora za djela protiv uredenja i bezbjednosti, za krivična djela protiv čovječnosti i međunarodnog prava, protiv službene ili druge odgovorne dužnosti ili za drugo krivično djelo izvršeno iz koristoljubja ili drugih niskih pobuda, osim ako je proteklo pet godina od izdržane, oproštene ili zastarjele kazne. Uvjet iz ovog stava dokazuje se uvjerenjem o nekažnjavanju izdatim od nadležnog organa.

IV - REGISTRI ZASTUPNIKA ZA ZAŠTITU INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA

Član 8.

1. Institut vodi registar patentnih zastupnika i registar zastupnika za industrijski dizajn i žigove.
2. Za upis u odgovarajući registar zastupnika podnosi se pisani zahtjev uz koji se prilaže odgovarajući dokazi o ispunjenju uvjeta iz čl. 4., 5., 6. odnosno 7. ove odluke.
3. Za upis u odgovarajući registar zastupnika plaća se propisana administrativna taksa i posebni troškovi postupka.
4. Institut donosi rješenje o upisu u odgovarajući registar zastupnika odnosno o odbijanju zahtjeva za upis u registar zastupnika.

Član 9.

1. Uz zahtjev za upis u registar patentnih zastupnika dostavlja se:
 - a) diploma o završenom fakultetu,
 - b) uvjerenje o državljanstvu,
 - c) potvrda o položenom stručnom ispitu za patentnog zastupnika,
 - d) dokaz o upisu u imenik advokata odnosno upisu advokatskog društva u odgovarajući registar,
 - e) ugovor odnosno dokaz o ispunjavanju uvjeta iz tač. 2. i 3. člana 4. ove odluke,
 - f) rješenje o upisu u sudski ili drugi odgovarajući registar,
 - g) uvjerenje o nekažnjavanju,
 - h) dokaz o uplati administrativne takse i posebnih troškova postupka.

2. Uz zahtjev za upis u registar zastupnika za industrijski dizajn i žigove dostavlja se:
 - a) diploma o završenom fakultetu,
 - b) uvjerenje o državljanstvu,
 - c) potvrda o položenom stručnom ispitu zastupnika za industrijski dizajn i žigove,
 - d) dokaz o upisu u imenik advokata odnosno upisu advokatskog društva u odgovarajući registar,
 - e) dokaz o ispunjavanju uvjeta iz tačke 3. člana 5. ove odluke,
 - f) rješenje o upisu u sudski ili drugi odgovarajući registar,
 - g) uvjerenje o nekažnjavanju,
 - h) dokaz o uplati administrativne takse i posebnih troškova postupka.

Član 10.

1. Patentni zastupnik može zahtijevati ispis iz registra patentnih zastupnika i upis u registar zastupnika za industrijski dizajn i žigove. Zastupnik za industrijski dizajn i žigove može zahtijevati ispis iz registra zastupnika za industrijski dizajn i žigove i upis u registar patentnih zastupnika ukoliko dostavi dokaze o ispunjenju uvjeta iz člana 4. ove odluke. Uz zahtjev se prilaže i dokaz u uplati odgovarajućeg iznosa na ime administrativne takse i posebnih troškova postupka.
2. Zastupnik se briše iz registra zastupnika:
 - a) ako uloži pisani zahtjev za brisanje iz registra,
 - b) ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom zabranjeno bavljenje zastupanjem,
 - c) ako je zastupnik upisan kao fizička osoba, sa danom smrti te osobe,
 - d) ako je zastupnik upisan kao pravna osoba, brisanjem te osobe iz sudskega registra odnosno drugog odgovarajućeg registra,
 - e) ako je zastupnik upisan kao pravna osoba, raskidom ugovora o angažovanju osobe koja ispunjava uvjete za upis pravne osobe u odgovarajući registar,
 - f) ako je zastupnik advokat, pod uvjetima za prestanak prava na obavljanje advokatske djelatnosti,
 - g) ako je zastupnik advokatsko društvo, brisanjem tog društva iz registra advokatskih društava,
 - h) ako ne podnese zahtjev za obnovu upisa.

Član 11.

1. U registar patentnih zastupnika i registar zastupnika za industrijski dizajn i žigove upisuju se slijedeći podaci:
 - a) registarski broj zastupnika,
 - b) podaci o zastupniku (ime i prezime, stručna spremma, zvanje, adresa odnosno firma i sjedište pravne osobe, telefon, faks),
 - c) datum upisa u registar zastupnika,
 - d) podaci o osobama koje ispunjavaju uvjete iz tač. 2. i 3. člana 4. i tačke 3. člana 5. ove odluke odnosno osobama koje su zaposlene kod zastupnika ili sa njim imaju sačinjen ugovor (prezime i ime, adresa, stručna spremma, podaci o ugovoru).

2. U registar patentnih zastupnika i registar zastupnika za industrijski dizajn i žigove upisuje se promjena osobnih podataka o zastupniku odnosno naziva i adrese, kao i promjena podataka o osobama koje ispunjavaju uvjete iz tač. 2. i 3. člana 4. i tačke 3. člana 5. ove odluke. Podaci iz ovog stava upisuju se u odgovarajući registar na zahtjev zastupnika i uz uplatu odgovarajućeg iznosa posebnih troškova postupka. Institut donosi rješenje o upisu promjene podataka u registar.

Član 12.

1. Zastupnik se upisuje u odgovarajući registar zastupnika na period od godinu dana.
2. Upis u odgovarajući registar zastupnika obnavlja se nakon godinu dana od dana upisa odnosno od dana posljednje obnove upisa u registar, sa mogućnošću neograničene obnove upisa.
3. Uz zahtjev za obnovu upisa dostavljaju se dokazi o ispunjavanju uvjeta iz tač. 2. i 3. člana 4. i tačke 3. člana 5. ove odluke.

Član 13.

1. Bibliografski podaci o zastupnicima objavljaju se najmanje jedanput godišnje u "Službenom glasniku Instituta".
2. Liste zastupnika, sa bibliografskim podacima, dostupne su zainteresovanim osobama.

V - STRUČNI ISPIT

Član 14.

1. Stručni ispit iz čl. 4. i 5. ove odluke polaže se pred Institutom, na način i u skladu sa odredbama Pravilnika o polaganju stručnog ispita za zastupnike.
2. Institut vodi registar osoba koje su položile stučni ispit za patentne zastupnike i zastupnike za industrijski dizajn i žigove.
3. Za polaganje stručnog ispita plaćaju se posebni troškovi postupka.

VI - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 15.

Zastupnici za zaštitu industrijskog vlasništva koji su na dan stupanja na snagu ove odluke upisani u registar zastupnika kod Instituta, upisat će se u registar patentnih zastupnika.

Član 16.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Uredba o upisu u registar zastupnika koji vodi Zavod za standardizaciju, mjeriteljstvo i patente (Institut za standarde, mjeriteljstvo i intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine) ("Službeni list R BiH", broj 18/95).

Član 17.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a objavit će se u službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

Broj IP-0237/03-OISŽ
15. januara 2003. godine
Sarajevo

v.d. Direktor
Žarko Savić, s. r.

S A D R Ž A J

VISOKI PREDSTAVNIK ZA BOSNU I HERCEGOVINU		
40 Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o cijeni obrazaca ličnih dokumenata ("Službeni glasnik BiH", broj 39/02)	137	47 Odluka o izboru članova komisija u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine 174
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE		VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
41 Zakon o izvršenju Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2003. godinu	137	48 Odluka o izmjeni Odluke o raspodjeli i načinu utroška novčanih sredstava ostvarenih na osnovu pruženih usluga zračne navigacije u 2001. godini 174
42 Budžet institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2003. godinu	142	49 Odluka o načinu privremenog finansiranja Ministarstva pravde, Ministarstva sigurnosti i Ministarstva komunikacija i prometa 174
43 Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine	167	50 Odluka o prihvatanju donacije vozila Misije Evropske komisije u Bosni i Hercegovini 175
44 Zakon o uvozu i izvozu oružja i vojne opreme	171	
PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE		KOORDINACIONI ODBOR INSTITUCIJA ZA REVIZIJU
45 Odluka o odobravanju imenovanja ministra i zamjenika ministra pravde u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine	173	51 Odluka o privremenom finansiranju Koordinacionog odbora institucija za reviziju za period januar-mart 2003. godine 175
DOM NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE		INSTITUT ZA STANDARDE, MJERITELJSTVO I INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
46 Odluka o izboru predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine	173	52 Odluka o uvjetima za upis u registre zastupnika za zaštitu industrijskog vlasništva koje vodi Institut za standarde, mjeriteljstvo i intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine 175